

Ug Wala Mahibalo Niini

Jeffersonville, Indiana USA

Agusto 15, 1965

1 Daghang salamang, Igsoong Neville; ang Ginoo magapanalangin kanimo. Nahidangat ako sa usa ka butang, dili ba? A—akong pasalamatang ang Ginoo pag-ayo tungod sa pag-atiman sa anak ni Igsoong Capps. Nahitabo lang ki—kini nga maoy usa ka gamayng higayon nga nahibalik ako sa Indiana. Nasayud ako nga wala nila kini irekord; nagtoo ako nga wala. Ug tungod niini, walay bisan kinsa nga nakita ko didto. Busa, mibalik ako aron pagpangayam ug eskwirel. Ug busa, nagtoo ako nga si Charlie mangandam uban kanako, siya ug si Nellie ug sila nga taga Kentucky karon alang sa usa ka adlaw o duha alang sa pagpangayam ug eskwirel. Busa palabihon ko—ko pang mapakyas ang bisag unsang butang, ug ang lain pang paglulungay kay sa pag-anhi dinhi sa tungatunga sa Agosto aron mangayam ug eskwirel kauban ni Charlie, ug ni Banks, ug kanilang tanan. Ingon sa daw usa na kini ka butang naandan alang kanako. Ug busa, akong gidala si Joe...

2 Samtang dinhi kami sa miaging panahon, nangasakit ang matag usa; nabag-ohan sila gikan sa mainit nga klima ngadto ni—niing mabugnawng klima ninyo dinhi. Nasayud ako nga nagtoo kamo nga dili kini tugnaw, apan usahay makaadto man kamo sa Arizona. Usa kadto ka gatus ug siyam ang kalainan sa akong paggikan sa miaging buntag; ug unya sa pagkatungang gabii sa kagabhion, samtang ang mabugnawng hangin mihuyop gikan sa mga kabukiran, kasiyamag-unom pa gihapon. Nakita mo? Anha sa pagkatungang gabii kung ang mabugnawng hangin mopaubos. Ug busa ka—kang maong dapit maayo sa panahon sa tingtugnaw, apan alang sa mga tanga ug sa mga tiki inigpanahon sa ting-init, dili kon sa tawo. Bisang gani ang mga mananap manglugsong man gikan sa kabukiran. Dili sila makaantus niini.

3 Ug gikan pa ako namusil dala ang akong gamayng pusil, ug akong... May panahon ra nga suginlan ko kamo bahin sa bata nga si Capps. Ug akong giingnan... Ug si Joe, akong gihatag kaniya ang pusil, tungod kay dili man siya makapusil kanako. Amo nang gisalba kini, ug akong gibutang sa kalim-an ka yarda, ug matud ko ka—kang Joe... Matud ni Joe, "Daddy, nagtoo ako nga mahimo ko kana." (Gitrankaso ang gamay bata. Giampoan ko na siya, sa hilanat. Mikuyog siya kanako sa kabukiran, ug...

Bisan asa sa duha sa kapin sa napulo ka lungag sa bayente-dos calibre, molapas kini sa utlanan ang bala sa kaluhaag-lima ka yarda ug unya sa kalim-an na usab, managsama ra sa duha diha sa napulo. Ug bu—busa akong gipusil kini sa kawhaag-lima ka yarda. Ug diha pa akoy duha ka bala ug akong gikarga sila, ug kong dili iduot ni Joe ang mga bala. Wala na akoy mga bala, ug akong gibutang ang usa ka gamayng lapok nga salampati nga nabuak didto, kung unsaon pagpusil sa natanggong nga mamumusil, sa usa sa upat ka bahin ka pulgada, ug gidala ko kini sa kalim-an ka yarda, ug iya kining gitunga kaduha. Ug gang tabon gilain alang sa akong mga mata, duha pa lamang ka tuig kay kaniya. Busa miingon siya, "Nasayud kag unsa? Kinahanglan molakaw ako aron suginlan si Billy nga ampingan ang akong mga tiil sukad karon." Nakita mo?

Bu—busa giingnan ko, "Nan, sultihan ko ikaw unsa"; mitubag, "mangadto ta ug atong ipakita kang Igsoong Norman kana."

4 Matud ko, "Joe, diha sa pagpahigayon latas sa kalibutan..." Dili ko tagdon bisan kung kinsa pa, walay bisan kinsa... Karon, ang bala dili gayud motipas; tul-id gayud ang ilang pagdagan. Ug kadtong maong piesa dili mokapin, sa ¼ ka pulgada sa akong pagtoo ug 1/16 ang gibag-on ug ¼ ang gitag-on, iya kining gitunga kaduha sa kalim-an ka yarda. Matud ko, "Walay usa dinhi sa kalibutan ang makahimo ug labi pang hingigo. Dili sila... Ang mga kampiyon makahimo sa mao rang butang, apan dili ka makahimo ug tulo ka labi pang maayong punting kay kanila. Ang mga bala dili moliko, motuhoy ra kini sa papel diin milapos ang bala. Ug matud ko, "Walay makahimo sa labi pang maayong pagpunting." Nagtoo ako nga wala na ang iyang sakit sa ulo.

Ug matud ko, "Nan, mangadto ta ug atong ipakita kini kang Igsoong Norman," kung kang kinsang mga buhat alang sa Panggubatan ug sa Katubigan, sa maayong dapit ni Igsoong Tony Stromei.

Siya miingon, "Mangadto ta nga si Billy maoy mouna." Matud niya, "A—akong sultihan si Bubby ug usa ka butang." Nakita mo? Ug sa dayag, ang iyang igsoong dili gayud mobuhat niana ug maayo...?... nga sama niana. Busa miingon, "Kita ang mouna pag-adto."

5 Ug diha pa lang ako sa pultahan, si Billy nakapajama pa gihapon. Ug matud niya, nangadto kamig sayo, kay mainit na unya, ug busa miingon siya... Mibagting ang telepono, ug matud ko... Mitutok siya kanako nga sama niana. Matud ko, "Tingalig usa ka tawag sa masakiton." Ug si Igsoong Capps kadto alang sa iyang batang lalake nga didto sa lawak operahanan tungod sa paghubag sa tiyan ug nagpaabot kadto. Ug karon lang iya akong gisultihan nga ang iyang batang lalake naayo na, naayo na gayud.

Busa tan-awa kung giunsa sa Dios pagbuhat niana, bisan gani sa tingog lang niadtong batang, si Joe. Inay nga moadto kang Igsoong Norman... Tingalig wala pa diha, ug moanhi, ug si Igsoong Capps ug ako nagkauyon. Wala ko ipasabot nga ang among mga pag-ampo maoy nakahimo niini, kondili nagbuhat kining usa ka butang alang kaniya pinaagi kanamo aron magkadugtong sama niana. Ug sa tinud-anay,

tungod niana... Hinuon, kinahanglan—kinahanglan nga aduna kay pagtoo sa bisan unsay imong pagabuhaton. Nakita mo? Ug mao kana—ang iyang pagtoo aron motawag, ug si Billy diha...

Nagtigum siyag salapi, ug matud niya, "Kini usa gayud ka tawag gikan sa halayo," matud niya, "naggahin sa dili mokulang ug lima ka dolyar ang bayad sa tulo ka minuto nga tawag." Abi kog nagagikan kadto sa New York o gikan sa usa sa mga kapuloan o sama niana, apan iyang gihimo ang tawo sa tawo nga tawag aron ikasulti si Billy inay si Loyce (Nakita ninyo?), ug kadto maoy nag-agda kaniya sa pagbuhat niadto.

Ug karon, ang iyang bata nga lalake naulian na. Matud ni Igsoong Capps nga ang doctor mihatag kaniyag gamayng paglaum kung unsay linungtaran niini (Nakita ninyo?), gikan sa pag-opera, ug mapasalamaton ta sa Dios niining buntaga: maglipay ta tungod Niya.

6 Karon, nakasulod kami ug kaadlawon niining buntaga, ug karon, mga tulo na lang ka oras ang akong katulogan, u—ug midyo gikapoy ko. Apan kung ang iglesia—moanhi sa takna sa pag-anhi sa simbahan, oh, moanhi ako.

Ug ako, kung itugot sa Ginoo... Karon, kinahanglan nga molugsong ako sa Kentucky, sumala sa ako nang giingon; ug nagsaad ako nga mowali ug usa ka Domingo samtang ania ako nakabalik dinhi, ug maayo pay himuon ko kini sa sunod nga Domingo, tungod kay sa sunod anaa ako... Kinahanglan nga mobalik ako, tungod kay mahilayo na usab ako sa halayo didto sa Canada. Busa labi pang maayo nga a—akong buhaton kini sa sunod Domingo, ug sa sunod Domingo sa buntag.

Ug matud ni Igsoong Neville, "Nganong dili ka man moadto sa gawas, ug makighimamat sa mga katawhan, ug makigsulti kanila bisag kadali lang?"

Matud ko, "Igsoong Neville, wala ko man gani maablihi ang akong Biblia, kalisud," Matud ko, "A—akong..."

Siya mitubag, "Nan, lakaw sa gawas ug sultihi silag mga butang. "Sister Neville, am—ambot lang kung unsaon mo kana pagbuhat... Usa siya ka arisgadong binuhat. Ha ha.

7 Apan samtang... wala akoy higayon sa pagsulti niini kung puno ang dapit, ug magpunsisok sa katawhan, ug uban pa, apan mapasalamaton ako kaayo sa Dios tungod sa usa ka pastor nga sama kang Igsoon Orman Neville: matinumanon, matinumanon siya kaayo alang sa usa ka bulohaton, ug dili mo siya hidunggan nga magsukitsukit. Didto ako sa maglingkud sa likud. Nakahigayon akog tunga sa oras pagpakigsulti kaniya samtang nalingaw ako kang Igsoong Mann; ug busa, sultihan ko ra siya unya ug dugang pa bahin niana kung mahiabot na ta sa Colorado ning tuiga. Busa nalingaw kami pag-ayo sa iyang mensahe; ug nakahigayon ako pagpakigsulti kang Igsoong Neville. Matud ko, "wala gani ako makasulti sa katawhan bahin sa atong maayong pastor." Matud ko, "Gitagad ka bag maayo sa katawhan?"

Matud niya, "Aduna pa bay labing maayo."

Matud ko, "Oh, mao kanay gusto kong hidunggan."

Kung matagbaw ang pastor, ug ang katawhan matagbaw, kana maoy makapahimong maayong iglesia. Ug diha ang Dios matagbaw. Ug nangandoy ko nga makita sila lunsayng natagbaw, ilabina niining panahon sa mensahe nga akong gidala. Nagtoo ako nga mao kana ang kadugtong sa mensahe uban sa katawhan ug uban sa Dios. Nakita mo?

8 Ug daku kaayo ang akong pagpasalamat kang Igsoong Orman Neville ug sa iyang buotan nga asawa ug sa pamilya. Ug maoy akong pag-ampo nga ang Dios maghimo kanilang mainunongon Kaniya ug sa bulohaton. Ug kini nakapahimuot man Kaniya, hinaut unta nga magpabilin kita dinhi sa Tabernaculo inig abot ni Ginoong Jesus kanato (Nakita ninyo?), aron pagkuha kanato diha sa paglalin. Atong lauman mangatigulang tang duha, Igsoong Neville, nga maginibayay ang usag usa, ug mobarug didto

nga diha sa atong mga sungkod ug maningkamot sa paglig-on. Nakita ninyo? Apan kitang tanan mangausab sa kalit sa usa ka pagpamilok.

These old robes of flesh we'll drop and rise,

And seize the everlasting prize,

And shout while passing through the air.

Farewell, farewell, sweet hour of prayer.

We moved on up then.

9 Akong nadungog ang bahin kang Igsoong Coomer kaayohan gikan sa Ginoo, ug mapasalamaton kaayo

tungod niana. Daghan kaayog mga butang... Busa mapasalamaton ako kaayo nga nahianhi dinhi ning buntaga, ug nakaingon ko inay nga...

Moanhi ako kanunay nga may usa ka sulat ug makigsulti... Nagtoo ako nga igo lang ako mogula ning buntaga. Matud ko, "Igsoong Neville, masayon ko lang makita ang orasan, ug tingalig buhian ko lang ang mga tawo sa hustong oras, u—ug makigsulti ako kanimo gikan sa akong kasingkasing, sa mubong higayon; sa mga butang nga atong—nasayud ta nga wala nila kini irekord o sa uban pa, busa mag-inambitay kita samtang ania dinhi ang mga karaan sa iglesia (Nakita ninyo?), kita-kita lamang."

Busa mag-ampo kita.

10 Minahal nga Jesus, mapasalamaton kami Kanimo tungod sa kahigayonan nga among naangkon sa among panaghiusa, dinhi, ug oh, samtang akong gisud-ong kining tabernaculo sayo sa kabuntagon human sa tungang gabii, nga milabay, akong napamalandong kung giunsa Mo ang pagpaluyo niini.

Akong nahinumduman ang kanhing linaw dinhi, dagkung mga kasagbotan ang dinhi diin gikapahimutang ang pulpit. Ingon nga gamayng bata dinhi ako magtindog. Si Mr. Ingram miingon nga atong makuha ang yuta sa gamay lamang nga bili, ug huloghulogan ug walay kwarta, ug walay itahan, o walay unsa man gitanyag, gawas sa pagpaningkamot. Naunsang pagkahitaboa, ang bili niining tanan mokapin lamang sa duha ka libo ka dolyar, ug mabayran kini sulod sa kaluhaan ka tuig.

Ug karon, Ginoo, sud-onga kini karon. Samtang kini anaa pa sa pagkabatan-on niini, nagpabilin pa kini diha sa lungag niini, diin ang mga tubig ginabubo niini, nga niini nagsaad Ikaw kanamo pinaagi sa Pulong: "Ako ang Ginoo ang nagtanum niini; Akong bisibisan kini maadlaw ug magabii tingalig agawon kini sa uban gikan sa Akong mga kamot."

Sa samang higayon ang mga katawhan miingon, "Unom na lang ka bulan, isalibay na kini diha sa basorahan."

11 Apan ang tinuod linibo ka mga kalag ang nakakaplag kang Cristo dinhi sa altar. Ug ang tabernaculo, ug ang bautismohan kanunayng... Ang mga katawhan kanunayng gibautismohan diha sa Ngalan sa Ginoong Jesus, nga nagatawag sa Iyang Ngalan, nga nagahugas sa ilang mga kasal anan. Gatasan ka mga bakul, mga balaitanon, buta, piang, bakul, mga gikaon sa canser, ang nanglakaw gikan ning maong tablado, mga lalake nga naghimalasyon, mga kababayan-an, mga batang lalake, ug mga babaye, ang nanagpanglakaw aron magkinabuhi sa usa ka bag-ong kinabuhi uban sa bag-o nang unod sa ilang mga lawas ug nagalakaw pag-usab, ug gipangbiyaan ang ilang mga silyang may ligid, mga sungkod ug uban. Oh, Dios, sa sulod ning katloan ka mga katuigan sa bulohaton...

Amahan, mahandum niadtong buntag nga among gipahiluna ang bato nga pamag-ang. Ug mihatag Ikaw ug panan-awon didto, nga nagpakita sa dapit nga napuno ug nagpunsisok, usa ka matahum nga dapit; Nahibalo a—ako nga dili kadto mapakyas. Busa gipasalamaton ko Ikaw tungod ning mga butanga.

12 Ang kadaghan kanila nakatapus na sa pagpakigbugno sa usa ka maayong bugno sa pagtoo, ug nakatapus na sa gitinguha, ug gikabantayan ang pagtoo, mipahulay didto sa unahan, ug nagpaabot, namahulay karon gikan sa ilang mga paghago ug ang ilang mga binuhatan mokuyog kanila, samtang magpaabot sa takna nga ang trumpeta pagapatunggon ug aron mogitib pag-usab ang bag-ong kinabuhi, ang usa ka bag-ong lawas. Ang kadaghanan kanila mga tigulang ug mahuyang, ang uban mga batan-on, mga hamtong ug uban pa... Apan ang Imong Ngalan pagadaygon sa tanan.

Karon, ania na usab kami dinhi karon, sa atubangan sa mga buhi ug mga minatay. Ako nangamuyo nga Imong dihogan ang Imong mga Pulong ning kabuntagon. Wala akoy usa ka butang hingsayran nga igasulti, apan nangamuyo ako nga sangkapan Mo kana; diin kanunay Mo na kining ginabuhat, Ginoo.

Panalangini ang among pastor, nga si Igsoong Neville; ug iyang asawa. Panalangini ang mga katabang, ang hunta sa mga diakono, ang matag sakop sa Lawas. Hinaut nga managduyog kami pagkinabuhi ning kinabuhia, aron sa kinabuhi nga umalabot among maangkon ang Kinabuhing Dayon.

Tabangi kami nga ning kabuntagon modawat sa mga pagsaway nga gikan sa Espiritu ug sa Pulong, aron kami makaandam sa among kaugalingon samtang mobiya kami gikan sa mga pultahan ning buntaga, itugot sa among mga kasingkasing ang pagkinabuhig labi pang maayong matang sa kinabuhi kay sa unsa kami kaniadto. Kini among gipangayo sa Ngalan ni Jesus. Amen.

13 Karon, a—akong giablihan dinhi ang Biblia, ug nahitabo kini dili pa lang dugay... Diha ako sa Pinadayag 3, busa akong basahon dinhi, diha sa—sa mensahe sa iglesia sa Laodicea.

Ug buot kong ipahibalo, usab (Mao pay pagsugilon kanako ni Igsoong Neville.) Igsoong Parnell (nahitabo nga mitan-aw ako sa ubos ug nakita ko siya nga naglingkod dinhi) ania—anaa sa pagkapukaw, diha sa dapit sa Memphis, sa—sa... Kinsa ba kaninyo ang nasayud sa karaang Wimpy, sa hamburgeranan nga atua didto, dihay iyang gibutang nga tulda didto, naningkamot sa pagpangdala sa alanihon ug sa

pagpangita kong aduna bay nangawala nga usa ka kalag niadtong dapita nga gikatagana nang daan sa Kinabuhi, aron iyang madala pinaagi sa iyang ministryo ngadto kang Cristo. Ug iya kinig sirhan kung Domingo alang sa mga bulohaton ingon nga anaa sa Tabernaculo, u—ug kana matitud-anon kaayo sa igsoon. Ug namong hisayran ninyo nga ang bulohaton bukas sa Lunes sa gabii pagasundan sa sunod nga semana, ug ako nasayud nga kamong tanan sa kinasingkasing gidapit aron mamati kang Igsoong Parnell sa iyang mensahe diha sa gugma ni Cristo.

14 Ug karon, atong basahon gikan sa Pinadayag capitulo 3, sa usa lamang ka bahin aron paghisgot nga kita nagbasa sa Biblia, tungod kay kung unsay akong gikasulti mahimong mapakyas, apan kung unsay Iyang gisulti dili gayud mapakyas. Ug wala ako masayud kung asa ako mosugod, kung unsay buhaton, asa paingon, apan atong basahon ang panahon sa iglesia sa Laodicea.

Ug ngadto sa manolunda sa iglesia sa Laodicea isulat mo kini; Kiningmga butanga nagaingon ang Amen, ang kasaligan ug tinuod nga saksi, ug sinugdanan sa kabuhatan sa Dios;

Nasayud ako sa imong mga buhat,...nga ikaw dili mabugnaw ug dili usab mainit: maoy gusto ko nga ikaw mabugnaw o kaha mainit.

Tungod kay ikaw dagaang man lamang, ug dili mabugnaw ug dili mainit, isuka ko ikaw gikan sa akong baba.

Kay ikaw nagkanayon, ako dato,ako mauswagon, ug walay nakulang kanako; sa walay pagpanghibalo nga ikaw alaut, makaloolooy, kabus, buta ug hubo.

Busa tambagan ko ikaw nga gikan magpalit kag bulawan nga inulay sa kalayo, aron madato ka; ug mga maputing bisti nga imong ikasul-ob aron dili magdayag ang pagkamakauulaw sa imong pagkahubo; ug tambal nga iakapadapat sa imong aron ikaw makakita.

Ako nagabadlong ug nagapanton sa akong mga gihigugma; busa kinahanglan magmadasigon ka ug maghinulsol.

15 Abi ninyo, diha niana samtang ako nagabasa, akong—kong pasayloon ako ninyo kadali, nanaklag a—akog mga dapit nga daw maayo alang kanako. Ug ambot lang kung asa na kini karon. Ania ra: “Ug ikaw wala mahibalo, alaut, makaloolooy, kabus, buta, hubo.”

Oh, tan-awa. Mao kanay usa ka matang sa hulagway dinhi sa iglesia karon. Karon, kini maoy... nagtoo a—ako nga mao kanang panahon sa iglesia nga atong gihisgotan... Anaa na akoy umalabot nga mga libro sa kapanahonan sa iglesia. Apan sanglit kay kapanahonan man kana sa iglesia sa Laodecia diin ania kita, maoy atong tan-awon ang kahimtang niini.

Dili ako mokuhag bisan unsang teksto o bisan unsa pa, tungod kay dili kita... Dili kini paghisgot ug kasarangan, samtang atong nakita ang hilisgotan, bisan kung unsay igamandu sa Ginoo kanato nga pagabuhaton. Gawas sa mga butang nga makatabang kanato...

Mamalandong ta sa panahon sa iglesia sa Laodicea, ug sa kahimtang niini, karon. Sumala sa akong hingsayran, walay bisan unsang butang nga akong nakita nga makabalda niining panahona sa pagbalik sa Ginoong Jesus, gawas sa pagpangandam sa Iyang iglesia. Nagtoo ako nga usa kana sa—sa mga profesiya.

16 Kahapon samtang misakay ako sa sakyanan... Mibiyahe kamig duha ka adlaw gikan dinhi sa Tucson, duha ka libo ka milyas, uban kang Billy ug ako. Ug busa among... Karon, dili kadto maoy pagsupak sa bisan unsang balaod sa pagpadagan. Nagpabilin kaming husto... anaa ako didto kay kong ang iyang pagmaniho, ug akong... Akong gibutang ang tanan—tanan kong kinumo sa likud sama sa usa ka pusil nga diha ang buka sa likud. Makita ko siya nga magpadulong... matud ko, “kadali lang, anak.” Karon, giingnan kita, “Ihatag kang Caesar ang iya ni Caesar.”

Ug unya mianhi kami dinhi kagabii, usa ka batang babaye ang naghay-ad diha sa dalan, mga tulo ka tuig ang edad; ang inahan patay didto sa kanal. Dihay mga hubog nga batan-ong lalake gikan sa ROTC., napulog walo na ang idad, nagpadagan ug usa ka gatus ug kaluhaan ka milyas matag oras sa dapit saw ala sa dalan: patay, ug nagtoo ako nga himalatyon usab siya. Ug maila mo kung unsa kini. “Ihatag kang Caesar kung unsay kang Caesar.”

17 Inocenting mga tawo ang nangamatay. Usa ka gamayng batang babaye ang nawad-an sa iyang kinabuhi, tungod sa mga hubog nga sundalo (Nakita mo?) nagpadagan ug usa ka gatus ug kaluhaan ka milyas matag oras, gibanabana, diha sa sayop nga agianan sa kalsada. Mitungas sa kabungtoran ug dihadiha gipamusil sila, ug gipamatay silang tanan didto. Akong... Siya usab naghimalatyon, busa... Ug inyong makita, bisan gani ang kaubanan sa mga inosente nanagbuhat...

Karon, kadtong bataa sad-an sa pagpamatay. Nakita mo? Sa akong paghunahuna kong ang tawo hisakpan nga nag-inum diha sa dalan, kinahanglan nga hatagan siyag napulo katuig nga pagkabilanggo,

tungod sa pagpamatay: bisan kinsa. Tungod kay igo lang nila... Bisan kinsa..

18 Dili gayud ki—kita makabuhay ug bisan unsang maayo sa politika. Dunot na kini. Ang pamaagi sa Dios sa baton ug usa ka hari, usa ka matarung nga hari, maoy husto. Apan ang politika sa tumang kayano maoy mipadagsang niini; mahimong mapalit mo ang bisag unsa: manglimbong, mamakak, mangawat, ang bisan unsa pa sumala sa akong giingon sa pipila na ka Dominggo ang milabay. Ug tan-awa kung hain nata karon. Tan-awa, walay nahimo kondili ang mga hiwi nga katilingban sa bisan unsa. Apan ang matarung nga hari makahimo sa iyang kaugalingong mga balaod. Ug mahimong imong patyon ang tawo, kong aduna kay hingsayran nga maayo diha sa politika; maayo man; makakuha ka gikan niini. Nakita mo? Ug busa ki—kini mao ang...

Ang Democracia usa ka maayong hunahuna, apan wala kini magpulos. Sama ra sa Komunista, gihimong common ang tanang mga butang. Daw maayong paminawon, apan wala kini magpulos. Wala. Ang pamaagi sa Dios sa pagbaton ug usa ka hari sama ni David ma—maoy husto. Ug anaa kamoy usa ra ka hunahuna nga tumong sa... Sama sa usa ka pangulo sa usa ka panon sa gansa o sa uban pa. Dili mo mahimong duha o tulo sila. Kay sa ingon magkaguliyang silang tanan, mosangko kamo sa bisag unsang mga panghunahuna.

Busa atong makita ang kahimtang karon nga andam na sa pagbalik sa Ginoo.

19 Apan samtang si Igsoong Neville ug ako, ug niining uban pang mga kaigsoonang lalake naningkamot sa pagbantay sap anon, dihay misantop sa akong kaisipan karon, nga miabot aron atong mahisgotan.

Mao nga, nakadawat akog sulat sa miaging adlaw gikan sa usa ka buotan nga babaye. Wala ko kini makuha; nadawat kini sa laing tawo. Ug hilabihan ang iyang pagkuniskunis kanako pagpino, o naningkamot gayud. Nga nagaingon, "Inyo ba gayung... Dili ba kamo Christian Business Men makahimog pamaagi sa pagpahunong kang Igsoong Branham?" Matud niya, "Tungod kay anaa siyay libro nga ginganlag 'Kapanahonan sa iglesia sa Laodicea; ug nagpagawas pag daghan.'" Ug miingon, "Ug iyang giataki pag-ayo ang doctrina sa Pentecostal." Matud niya, "Karon iyang gihisgotan ang bahin sa pasiunang ilhanan nga dili ang pagsultig mga dila." Ug miingon, "Ug supak siya sa babayeng magwawali." (Ug kini usa ka babayeng magwawali.) Ug ang iyang mga anak nga lalake, ang pipila ko ka mga higala nga naangkon ko dinhi sa kalibutan, siya... Sila usa sa akong maayong mga higala nga naangkon ko. Ug miingon siya karon...

20 Ug kining tawhana ug ang asawa (namahaw ako kauban nila), matud nila, "Igsoong Branham, tan-awa kini, mahimo bang pamalandongon mo kini?" ug mikuha ug sulat.

Matud ko, "Hinunon, sister, dili siya makasabot."

Gitug-anan ako sa mga batang lalake nga ang ilang inahan pastora, ug dili siya monunot sa mensahe sa giingon sa balaod." Ug ang kasugoan dili mahimong mobutang ug usa ka babaye nga mahimong pari, dili kini mobutang... Dili ka gayud makakitag usa ka babaye nga labawng sacerdote; dili ka gayud makakitag usa ka babaye nga pari wala bisag diin sa Biblia. Dili ka gayud makakitag usa ka babaye nga magwawali

Ug karon, siya miingon dinhi—siya miingon karon, nag-ingon siya, "Ang mga babaye kinahanglan dili magharihari sa lalake." Matud niya, "Unsa man diay si Phoebe diha sa Biblia, ang katabang ni Pablo."

Tinuod. Siya usa ka negosyanteg mga makaon. Ug si Pablo mihangyo sa katawhan... Sa inyong paghunahuna si Pablo moingon ba, "Kinahanglan ang mga babaye magpakahilum sa mga iglesia," wala magtugot kanila sa pagsulti, ug miatubang ug miingon, "Karon, si Phoebe, ang akong katabang diha sa Maayong Balita, mowali siya sa pipila ka gabii." Oh, iyang masupak ang iyang kaugalingong pulong. Nakita mo?

Ug miingon, "Ug unya aron paglangkub ning tanan (ako nagtoo nga si Esther, usa sa mga maghuhukom sa Biblia), miingon nga ang babaye usa ka maghuhukom diha sa Biblia. Kon dili ba kana kagahum labaw sa lalake..."

21 Ug kining tawong negosyante nga naayo dinhi sa simbahan dili pa lamang dugay, siya miingon... Karon, ang iyang asawa miingon, "Igsoong Branham, mao kanay nakapalibog kanunay kanako.

Matud ko, "Oh, Sister, nganong nalibog ka man niana?"

Matud niya, "Oh, aniay usa ka babayeng maghuhukom."

Matud ko, "politika kana, dili iglesia. Wala kanay kalabotan sa iglesia.

Matud ni Pablo, 'Kinahanglan nga magmasinugtanon kini sumala usab diha sa Biblia. Wala gayud.

Ang uban kanila mga babayeng profeta ug uban pa, si Miriam u gang lain pang uban, ug si Esther o

usa kanila usa ka maghuhukom ibabaw sa Israel. Usahay mga rayna sila sa ibabaw nila ug uban pa nga sama niana, hari ug mga rayna. Inigkamatay sa hari, ang rayna maoy mopuli sa iyang dapit hangtud nga makapili na sila sa laing hari, ug uban pa.

22 Didto sa Tucson—sa Tucson, Arizona, nakaangkon kamig usa ka babayeng huwes didto sa ciudad. Mao kanay hinungdan nga ang ciudad mahugaw kaayo. Ug nakabaton kami... Ang usa ka babaye wala gayuy kalabotan diha sa politica. Wala siyay labot diha sa—sa labot sa—sa bisag unsang kagahum diha sa simbahan.

Ang iyang dapit mao ang pagkarayna sa lalake diha sa panimalay. Gawas niana wala na siyay mahimo. Ug nasayud ta nga maoy tinuod. Dili ka makakaplag... Nasayud ako nga kinaraan na kana, apan akong tulobagon.

Ug nasayud ako nga kung mobiya na unya ako ning kalibutana silang mga tep ug silang mga libro buhi ra sa gihapon, ug daghan kaninyong mga kabataan ang makaamgo sa adlawng umalabot nga kini mao gayuy tinuod, tungod kay gisulti ko kini sa Ngalan sa Ginoo.

23 Karon, matingala ta kung ngano nga kanang usa ka maayong babaye, ug ania siya ning kalibutana uban sa iyang bana, usa ka maayong tawo, usa sa maayong lalake nga akong gikahibalag. Nga ko pa sukad makita... Ug sa tumang kasayon, sa diha nga ilang nadungog ang mensahe, midawat sila niini usa ka gatus ka porsento. Karon, kana pinaagi lamang sa pagpanggahin nang daan. Kana mao ray bugtong paagi nga moabot kini.

Karon, ania dinhi ang pangutana; akong gihunahuna kana. Tan-awa, karon, samtang gipabalik ako sa Ginoo, "ug nasayud niini, wala masayud—masayud niini nga ikaw hubo, makalulooy, alaut, buta, ug wala mahibalo niini."

24 Sa dili ko pa hisgotan kanang bahina, tingalig akong hisgotan kadali kung unsay akong giingon sa pipila ka adlaw nga nangagi dinhi sa maong mensahe, nagtoo ako nga mao kadto, ang Dios ning kalibutana nagbuta sa mga mata sa katawhan nga nagsimba sa hingpit kang satanas pinaagi sa relihiyosong pagsimba. Hingsabtan ba ninyong tanan kana? Nakasabot ba kamong tanan niini?

Ug diha nianang mao ra nga mensahe gidala ko ang pagtulon-an nga ang usa ka babayeng nagsul-ob ug maulagon nga mga bisti nga dili maugdang, siya pagahukman didto sa hawanan sa hukmanan ingon nga usa ka babayeng bigaon diha sa kadalanan. Usa kana ka makauulawng butang.

Tugoti ako sa paglarawan ug gamayng hulagway.

25 Karon, aniay usa ka abogado sa ciudad, usa ka batan-ong tawo. Ug usa siya ka maayong tawo pinasikad sa—sa politikanhong... Akong naisip nga mahimo siyang usa ka hamili diha sa iyang pagkapolitiko; ug unya nakigkuyog siyag usa ka babaye nga inila kaayo. Nagkahinigugmaay sila ug nagminyoy. Ilang tambongan ang tanang mga kalingawan ug sa dagkung mga butang, ug magtagayanay sila. Sa katapusan, siya... Anaa siyay maayong balay; nagpuyo siya sa maayong mga silingan. Maayo ang pagtagad kaniya sa mga tawo, apan iyang... Silang duha lunsayng moinum; mosul-ob siyag mga purol, gipaputlan ang iyang buhok, magmik-ap, maulagon gayud ang tanan, gwapa kaayong pagkababaye nga naghimog dayag sa iyang kaugalingon. Tan-awa, wala na gayud siya mosimba, ni may usa pa kanila.

Sa sunod nga pultahan nila, anaay usa ka babaye nga gikan sa simbahang Baptist o sa simbahang Methodist, siya ug ang iyang bana. Karon, kining babayhana...

Himuon ta kini nga Methodist, tungod kay ang Methodist may diyotayng pagkabalaan kay sa mga Baptist, ang tanan gawas lamang sa Baptist sa Bag-ong Tugon; kay sila nanagpanuo man sa pagkabalaan. Apan ang kasagaran sa mga Baptist dili gayud mouyon sa pagkabalaan (Nakita mo?); dili sila motuo sa maong butang. Tungod niini karon, atong himuon kini nga usa ka Methodist tungod kay motuo man sila sa pagkabalaan.

26 Ug unya kining babayeng Methodist mibalhin sa sunod nga pultahan ngadto ning maong babaye sa mao rang dalana. Ang iyang bana usa ka—ingnon ta nga usa siya ka abogado ug—o sa usa ka buhatan. Ania karon, kining babayeng Methodista mitutok ngadto sa laing babaye,

Ug sa dihang milakaw kining maong abogado sa gawas... Ang iyang ngalan mao si Juan. Ingna, ang iyang ngalan mao si Juan. Karon, ayaw pag-isipa kana karon. Kay migamit lang ako sa dili tinuod nga ngalan karon; ug ang iyang ngalan mao si Juan. Tan-awa, kanunay siyang makigkuyog kang Ralph. Ug dili tinuod nga ngalan kana, kanang tanan (Nakita mo?), aron sa ingon inyong hisabtan ang sugilanon aron ikahulagway kini.

Tan-awa, ang unang butang nga inyong hisabtan didto sa imnanan, gigakus siya ni Ralph pag-usab. Ug tanan-awa, nanginit siya pag-ayo, tungod kay nahigugma siya pag-usab kang Ralph; sa iyang pagtoo. Ug wala madugay si Ralph misugod sa pagpakigkita kaniya, ug mahimo niya kining idat-og kang

Juan, dani pag-usab. Ug tanan-awa, nanginit siya pag-ayo, tungod kay nahigugma siya pag-usab kang Ralph; sa iyang pagtoo. Ug wala madugay si Ralph misugod sa pagpakigkita kaniya, ug mahimo niya kining itaptap kang Juan, danihon ang iyang mga mata, ug nagtoo siya nga usa siya ka matahum ug utokan nga pato, tungod kay makahimo siya pagkuyog kang Ralph, samtang minyo kang Juan. Tan-awa, ang maong babaye wala gani magbaton sa pagkahamili. Ug wala gani siya maghunahuna bahin niana.

27 Apan kining babayeng Methodista namatuto sa laing kahimtang. Gihimo niya, sa gihapon, ang pagsimba; ug nagdahum siya nga kadtong babayhana usa ka daotan. Oh, iya kining isumbong sa iyang bana, inig-abot niya, "Nakita ko kanang tawhana nga misulod diha ug nakigkita kaniya. Ug samtang dihay gihusay ni Juan sa usa ka dapit, sa Philadelphia o sa usa ka dapit; iyang gidala siya sa gawas sa iyang sakyanan, ug nanghigda sila sa usa ka kaligoanan. Akong nakita sila nga nanguli; nga wala gani usahay isira ang mga kurtina, ug hagkan siya ug magkighilawas kaniya ug unya... Oh, dili ba daotan man kana," iyang itug-an kini sa iyang bana. "Oh, usa siya ka babayeng bigaon." Tinuod kini. Labi pa siyang daotan kay sa babayeng bigaon sa dayag, tungod kay usa siya ka babayeng minyo. Nakita mo? Ug siya... Kining babayhana, kining babayeng Methodist naghunahuna nga daotan ra kaayo kana. Siya dili gayud mosimba.

28 Karon, kining babayeng Methodista wala magbuhat ug butang nga sama niana. Wala, gayud. Usa siya ka maugdang nga babaye. Ug ang laing butang, dili gani siya mohikap ug wiske, tungod kay ang simbahang Methodist, nobenta porsento sa ilang kalihokan nagsupak batok sa wiske, batok sa wiske. Busa anaa silay kalihokan nga nagdili, ug ang mga katawhang Methodstang simbahan dili magkinabuhi labaw pa sa unsay gitudlo sa simbahan.

Apan mao ra nga babaye, kining babayeng Methodista molakaw inigkagabii kauban sa iyang bana, nga magsul-ob ug purol kung Dominggo inigkahuman sa panimbahan sa Dominggo; iyang gipaputlan ang iyang buhok; manglipstik siya; ug motabako usab usahay.

Karon, diha sa Pulong sa Dios, silang duha lunsay mga bigaon. Apan kining usa dinhi niini hubo, makalulooy, alaot, buta, ug wala masayud niini. Ang usa sad-an sama sa usa. Kay ang lalake nga magatan-aw ngadto sa usa ka babaye uban ang pangibog kaniya nakapanapaw na diha kaniya sa iyang kasingkasing.

29 Ug kong kining maong babaye... Karon, siya moingon, "Karon, kadali lang, Mr. Branham. Ako kang pasabton, dili ako usa ka babayeng bigaon." Igsoon kong babaye, mahimong dad-on ka sa atubangan sa Biblia, ug ipatong ang imong mga kamot sa ibabaw Niini diha sa Presencia sa Dios ug manumpa ka nga ikaw mati—matinud-anon sa imong bana kaayo. Ang imong lawas iya sa imong bana, apan ang imong kalag iya sa Dios. Anaay daotan nga epiritu nga nagdihog kanimo. Kong kana—kong dili ka, nan ikaw... Akong pamatud-an nga ikaw nabuang gayud.

Unsa kaha kung ang inyong lola kong molakaw siya sa kalsada nga magsul-ob ug purol? Tingalig ilang bilangoan sa mga buang; kung mogawas siya nga walay sapot. Anaa gayuy daot sa iyang kaisipan. Kong mao man kini, nan ingon niini karon.

Kung mao kini maoy nag-angin sa tibuok kalibutan diha sa pagkabuang. Nawad-ag maayong pamuot ang tibuok kabtangan. Ug inanay kini mikuyanap hangtud nga ang mga katawhan wala mahibalo niini.

30 Karon, usa ba siya ka bigaon? Dili sa iyang panumpa sa iyang baba diha sa iyang lawas, kondili ngadto sa Dios siya nagbaton ug daotang espiritu sa pagkabigaon diha kaniya nga nagpasuot kaniyang bisti nga sama niana, ug anaa na siya sa panahon sa iglesia sa Laodicea nga wala masayud nga nagbuhat na siya niana. Ang babayeng inocente wala masayud nga hukman siya sa Dios tungod sa pagkabigaon. Anaa ka ra.

Kuhaon mo kini kaniya. Dili ka makasulti kaniya. Walay laing pamaagi nga makuha mo kini kaniya. Matud sa Biblia, "Sila mga hubo ug wala mahibalo niini."

80Kong hingnanlan mo siyag usa ka bigaon, sa atubangan, iyang kang ipadakup; buhaton kana niya. Wala gayud mosulti kang bisan kinsa sa dayag. Mosulti lang akog bahin sa sala. Dili ako moingon, "Kining usa ka simbahan, si Mr. So ug so dinhi, si Reverendo So ug so, siya usa ka..." Wala, wala ako mosulti niana—sa doctrina niana, kalabot sa kinatibuk-ang butang. Wala ako maghisgot sa matag usa. Dili sa tinagsa; kondili sa sistema diin anaa sila; ang sistema niini sa kalibutan.

31 Si Igsoong George Wright nga ania dinhi—kapitoag lima na okapitoag-walo na ang iyang panuigon, tingali. Unsa kahay imong paghunahuna kung miadto ka aron makigkita kang Sister Wright, ug nagsul-ob siyag purol? Oh, dili ka gayud... Imo gayud—imo gayud pasirhan sa babaye. Dili ka gayud mangasawa kaniya. Oo, si bisan kinsang lalake niadtong adlaw magbuhat niini, mao rang butanga ang mahitabo. Oo, kong kini sala man ug sayup ang ingon, mao rang butanga kini; apan ang katawhan nanag-uswag ngadto sa pagpangabuang.

32 Tugoti ako sa pagpanagna kaninyo sa dili pa kini mahitabo. Ang tibuok kalibutan nagduhiraw sa

kahugawan, ug magkangil-ad, ug magkangil-ad, ug magkangil-ad hangtud nga mahimo kini nga usa ka pundok sa mga maniac, ug hapit modangat nianang kahimtanga karon.

Tiaw mo bay usa ka tawo ang nagpadagan sa sakyanan nga walay suga ug diha moagi sa dili hustong alagianan nga dalan, usa ka Buang, usa ka batan-ong lalake nga nakaeskuela sa sekondarya? Mipatay ug daghang mga tawo... Nakapugong ba kana kanila? Ang lain pang usa nagsunod kaniya nagbuhat ug mao sa gihapon.

Tiaw mo ba usa ka batan-ong lalake nagtoo sa iyang kaugalingon, nga si kinsa siya, mipakita dinhi ug nagbuhat sa mao rang buhat nga ilang gihimo? Tiaw mo bay usa ka batan-ong babaye diha sa pagbuswak sa pagkababaye, gwapa, hustong-barug, maanyag, hitsoraan, may dagway, gwapa... Ug ang maong butang sa iyang pagkagwapa nagpakita nga ania na kita ning katapusang panahon. Tan-awa, nagpatuyang siya sa kalibutanong urog, kalibutanong mga butang ug dili sa katahum sa pagkabalaan, sa katam-is nga diha sa iyang kalag. Nakakita akog mga babaye, nga sa ilang gawas walay laing makita, kondili kasultihan mo sila makausa, makasulti ka kanila kadali; sila nagbaton ug butang tinuod nga dili mo mahimong biyaan sila. Tan-awa, ang katahum nga gawasnon iya sa yawa; iya sa kalibutan.

33 Tan-awa ang mga anak ni Cain, kung giunsa nila ang pagkaanud niini. Sa dihang ang mga anak sa Dios nakakita sa mga anak nga babaye sa tawo nga sila maanyag, nanguha sila alang kanilag mga asawa, ug ang Dios wala gayud mopasaylo kanila.

Tan-awa, samtang kining mga babayeng Israelinhon nga kubalog mga kamot ug sa dunghay nga mga buhok; sa paghiabot sa mga anak sa Dios didto sa Moab ug misugat sa makabibihag nga mga babaye uban sa buhok nga pinahimutang, mga fanci ug daghang mga kahimanan sa ilang mga nawong, o unsay gingalan ninyo niini; ug sa nakita sila sa mga anak sa Dios silang maanyag nga mga babaye, ug ang mini nga profeta miingon, "Pariha ra kitang tanan." Ug nagminyuanay sila, ug ang Dios wala gayud mopasaylo kanila.

Sila nangalaglag didtosa kamingawan. Ang matag usa kanila nangamatay didto nga walay paglaum, walay Dios, ug nangawala sa dayon, gilaglag sa hangtud bisan pa kung nakakita sila sa pagkamaayo sa Dios; bisan pa kung nanagpakainum dila sa tubig nga walay pagkahubas. Sila nanagpakainum gikan sa gihampak nga bato. Sila nanagpakakita sa halas nga tumbaga nga nagbuhat ug mga milagro. Sila nanagpangula ilalum sa bautismo ni Moises didto sa dagat. Sila nanagpakakita sa kamot sa Dios. Sila nakakaon sa pagkaon sa manolunda ug nagbuhat niadtong tanang mga butanga. Apan nakigminyo sa—mitugot sa kababayen-an—ug mipasulod kanila, ug nangasawa kanila: wala manapaw, kondili nangasawa lamang kanila. Wala gayud sila pasayloa sa Dios.

Mao kadto ang ikaduhang higayon nga nahitabo. Karon, ania na kita niining ikatulong higayon—nga labi pang malimbongon karon kay kaniadto.

34 Nasayud ako nga mabug-at ra kana, ug kanunayng namalandong ako sa daghang mga pamaagi, nganong ingon man niini kanunay? Nganong kinahanglan man nga mosulti akog maisugon ngadto sa katawhan? Unsa may nakaingon niini? Ug gani akong hingmatikdan, nga kong dili pa kung sa Dios kana, walay si bisan kinsa; wala nay usa ka babaye nga molingkud ug mamati pa kanako. Apan mamalik sila, tungod kay anaa kanilay nagbaton ug gamayng sinipit sa kamatuoran diha nga nasayud nga kana maoy husto; bisan pag-unsan, sila nasayud nga husto kadto. Karon, tan-awa kung unsay nahitabo. Nasayud ako nga malisud kana.

35 Ug kini nahisama sa usa ka doctor nga mohatag kanimog medisina; ug dili ka motumar niini, nan dili mo mabasol ang doctor kong mamatay ka. Ug kini sama sa medisina. Unsa na man kining mga katawhan nga kanunayng moingon kanako nga masuk-anon sa mga babaye.

Tan-awa ninyo, tan-awa ang kahimtang sa linihokan sa mga kababayen-an, kay ipakita ko kaninyo kung hain na ang iglesia karon. Ang kadunggan sa mga kababayen-an usa na ka Laodicea, dinhi sa kalibutan, sa linawasnon: hubo, makalulooy, buta, ug wala mahibalo niini. A—ang mga katawhan, ang mga kababayen-an sa kalibutan, ug ang iglesia managsama na ang kahimtang. Tan-awa ang natural kay tipo sa espirituhon sa matag panahon. Karon, sa kapulihay didto sa hawanan sa hukmanan...

36 Nasayud ako nga kini dili ikalipay ang pagsulti niini, ug kong ang usa ka tawo wala tahasi sa pagsulti niini, maayo pay dili ka mosulti niini tungod kay nanundog ka lang, ug unya magkalisud ka na hinuon pag-ayo.

Karon, himatikdi. Sa dayag, akong panan-aw kanunay sa kapanahonan, akong bukhon ang baba sa mga babaye ug buboan ug medisina ang iyang baba; ug unya sampongan ang iyang baba, ug iyang iluwa kini kanunay. Unsa kaha kung buhaton kana sa usa ka doctor ngadto sa usa ka pasyenti, ug unya mamatay ang pasiyenti tungod kay nagdumili man sila pagtulon niini, sa medisina. Didto sa hawanan sa hukmanan, kung kining mga butanga sama sa pagpaputol sa buhok ug pagsul-ob ug mga purol, ug sa...

37 Igo lang ako magtukod. Ang takna haduol na nga makakita kamo sa butang magakahitabo, kung may

butang na nga mahitabo ug kining tanang mga dayandayan dinhi, igo rang magbutang ug patukoranan sulod sa mubong panahon, ning kalit nga mensahe nga motay-og sa tibuok nasud.

Nganong kanunay kung gibalikbalikan ang mga kababayan-an: dugay na kining gikapahimutang dinhi, alang sa usa ka butang nga imong matandog diha sa ulo niini. Bisan gani sa pagsulti kanila kung unsay husto, ug akong gisamong ang akong kamot nga sama niini diin didto ang ilang baba; ilang ipangluwa kini. Unya kinsa bay mobasol sa doctor?

Unsa bay imong ikasulti sa adlaw sa paghukom, kung ang maong mga tingog nga misinggit batok niini, mopatogtog sa nahisulat diha sa atubangan sa katawhan? Nan, unsaon man nila sa pagpakaikyay gikan niini?

38 Gitugsok kini sa duha ninyo ka mga tudlo. Gibuboan ug daghan ug daw maglingolingo kamo, mobalik, ug mobalik: dili mobuhat niini. Apan, ilang gibalikan ug gibuboan kini pag-usab ug gibuboan kini pag-usab. Ug unya kinsa bay basolon? Dili ang doctor, dili ang medisina, kondili ang kinaiya sa maong tawo. Husto gayud kini. Usa ka makalilisang adlaw usa niadtong mga adlaw kung kining makasasala mananapaw nga kaliwatan motindog na sa atubangan sa Dios nga Makagagahum.

39 Samtang nakita ko ang akong mga katuigan nga nagpataas, ang akong mga abaga nagakahoyhoy, ug nasayud ako... Katloan na ka mga katuigan dinhi sa tablado, oo, katloag-tulo ka tuig dinhi sa bulohaton; usa kana ka hataas nga kinabuhi. Katloag-tulo na ka tuig diha sa pagpamuhat. Usa lang ka butang ang akong gimahayan dinhi kanako: nga wala ko maangkon ang usa ka gatus ug katloag-tulo ka mga katuigan niini. Tungod kay katapusan nang kahigayonan nga wala ko maangkon, samtang ania pa ning lawas nga madunoton aron pagwali sa Maayong Balita; ang Dios magatabang kanako sa pagbarug nga matinud-anon kutob sa mahimo diha sa maong Pulong—nga isulti kung unsay Iyang giingon.

Unsay nakaingon niadtong babayeng Methodista; unsaon mo man pagtunol niini kaniya? Ania na siya niining panahon sa iglesia sa Laodicea.

40 Karon, atong hisgotan ang babayeng Pentecostal. Dili siya mosul-ob ug purol, walay mik-ap, o magpaputol sa buhok, apan motutok siya pagbalik sa Methodista: "Nga nagaingon, tan-awa kanang babayhana nagbuhat sa mao kini ug kana." Miingon nga, ang babaye dili mosul-ob ug purol apan miingon siya... Ug siya nagpaputol sa buhok... Nakata mo?

Unsa ka kataas diha sa Dios, mosamot pa ka makasasala ang mga butang tan-awon. Ug unya usahay diha sa pag-ampo imong mapamalandong kung dad-on ka sa Espiritu Santo diha sa hataas nga kahimtang, ug unya ang tanang mga butang gubot tan-awon. Ug kung mobalik ka sa ubos, maingon nga ikaw—ngadto sa mga katawhan usa ka kabangis, nga i—ikaw sama sa usa ka tigulang mabiaybiayon, usa ka kabuang, tungod kay nagbarug ka nga usa ka tigulang kulankulang ug kanunayng nagbadlong sa katawhan, apan kong makatungas ka pa lang unta nianang mga sukdanan sa usa ka higayon, kung makaabot ka sa presencia sa Dios—dili pinaagi sa emosyon, kondili pinaagi sa tinuod nga Espiritu Santo nga magtuboy—ang kinatibuk-ang butang gikasulat "Ichabod"; ang himaya sa Ginoo mibiya na gikan sa kinatibuk-ang denominasyonal nga pamaagi. Husto kana. Wala na kanilay husto.

41 Karon, maghimo akog gamayng sirkol. Kong anaa pa akoy pisara... Apan gusto ko nga inyong hibantayan kini. Maghimo akog usa ka sirkol nga sama niini. Maghimo akog lain pang sirkol diha sa sulod nianang sirkol; duha na sila. Ug unya maghimo pa akog usa ka sirkol sa sulod nianang sirkol; tulo na sila ka mga sirkol, tulo ka mga sirkol. Karon, ikaw kana.

Mao kana ang Dios. Ang Dios diha sa trinidad Usa ra, ug kung wala ang trinidad Siya dili Dios. Siya dili madayag sa nagkalainlaing paagi.

Ni madayag ka kung dili ka tulo ka dagway diha kanimo. Mao kanang lawas, espiritu, kalag. Ni anaay gani mausa kanila, dili ka mahingpit. Nakita mo? Kong wala kay kalag, wala kay kapuslanan. Kong wala kay espiritu, wala kay kapuslanan. Kong wala kay lawas, usa ka kaespiritu, ug dili usa ka lawas.

Sa ingon niana ang Dios nalangkub sa tutulo ka Kahimtang; dili tutulo ka mga binuhat, kondili usa ra ka Kahimtang diha sa tutulo. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo usa ra ka tinuod Dios nga nadayag. Ang Dios...

42 Himtaikdi dinhi. Kadali lang. Nagtoo a—ako nga gibasa ko na kini dili pa lamang dugay. Paminawa kini.

...ngadto sa manulonda sa iglesia sa Laodicea isulat kini; kining mga butanga nagaingon ang Amen, ang matinumanon ug tinuod nga saksi, ang sinugdanan sa kabuhatan sa Dios;

Ang Dios mao ang Magbubuhay ug unsaon man Niya sa pagkabinuhat? Apan mao kini ang sinugdan sa kabuhatan sa Dios. Sa dihang ang Dios, ang Espiritu, gibuhay diha sa dagway sa usa ka tawo, mao kadto ang Dios nga gilalang: Ang Dios nga Magbubuhay sa Iyang kaugalingon nahimong usa ka binuhat. Ang Dios nga nagbuhay ug abog, nagbuhay sa kalsiyum nagbuhay sa potasyum, sa kahayag, ug sa petrolyum

mikuha pagtingub sa mga butang ug nagbuhat sa Iyang kaugalingon diha sa sinugdanan sa kabuhatan sa Dios:

Ang Amen, ang katapusan. Ang "Amen" nagpasabot nga "matuman unta kini." Ang panapos sa Dios sa dihang ang Dios nahingpit diha sa Iyang kabuhatan.

Karon, nganong naingon man niini? Wala pay tawo nga nakakita sa Dios sa tanang panahon, gawas sa Bugtong Binuhat sa Amahan nga maoy nagpadayag Kaniya. Nakasabot ba kamo niini?

43 Nagpasabot, kadali lang. Ayaw pagdali. Atong ablihan diha sa mga taga Colosas karon. Akong... Misantop lang sa akong hunahuna ang Kasulatan. Atong ablihan diha sa mga taga Colosas, sa Libro sa Colosas, ug diha sa, nagtoo ako nga anaa kana sa nahaunang capitulo. Kinahanglang makita ko kini, tungod kay wala kini mosantop daan dinhi, busa, akong... sama sa akong naandan, sa usa pa ako ka batan-ong magwawali, akong mahinumduman kining mga butanga karon, apan sa nagkahamtong na ako, dili ko na... Atong sugdan sa versiculo 9, nagtoo ako.

Tungod niini... (Gisultihan ni Pablo ang mga taga Colosas bahin kang Cristo, kung Kinsa Siya.)

Tungod niini, sukad pa niadtong sa among pagpakadungog niini, wala kami maghunong sa pag-ampo alang kaninyo, sa pagpangamuyo nga unta mapuno kamo sa kahibalo mahitungod sa iyang kabubot-on diha sa tanang espirituhang kaalam ug pagpanabot;

Aron kamo magakinabuhi nga takus sa Ginoo nga sa hingpit kahimut-an niya, magamabungahon sa tanang mga maayong buhat ug magatubo sa kahibalo mahitungod sa Dios;

Hinaut unta nga malinig-onan kamo sa tanang kusog, sumala sa iyang mahimayaong gahum, alang sa tanang pag-antus ug pailub dinuyogan sa kalipay;

Nga magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Amahan nga mao ang naghimo kanatong takus sa pag-ambit sa panulondon sa mga balaan diha sa kahayag.

Siya mao ang nagluwas kanato gikan sa kagahum sa kangitngit ug naglain kanato ngadto sa gingharian sa iyang Anak nga pinalangga:

Dinhi niini nahidangat kita karon. Bantayi.

Kang kinsa kita nakabaton sa pagkatinubos, sa kapasayloan sa mga sala:

Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios,...

Hingsabtan ba kini? Sa versiculo 15, Colosas 1:15.

Ang panganay sa tibuok nga kabuhatan.

Amen. Ang unsa? Ang panganay sa tibuok nga kabuhatan. Manulonda man kini; bisan kung kinsa man kini, Siya mao ang panganay sa tibuok nga kabuhatan.

Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang, diha sa langit ug dinhi sa yuta, makita ug dili makita, mga lingkuranan nga harianon o kagahum o pamunoan o pagbulot-an ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya.

44 Sa bisan unsang mang mga butang kini, wala nay lain pang linalang. Himatikdi. Ug diha... Ug siya mao...

Siya mao na bisan sa wala pa ang tanang mga butang, ug diha kaniya ang tanang mga butang gipakapot.

Bisan pa kung Amahan, Anak, Espiritu Santo; bisan kung unsa pa kini,... siya mao na saw ala pa ang tanang mga butang... Bisan sa wala pa ang tanang mga butang nga diha sa kalangitan, dinhi sa yuta, makita, ug dili makita; bisan unsa, kining Anak sa Dios diha na sa wala pa ang tanang mga butang. Husto ba? Wala koy labot, mga trono man, mga pagbulot-an, bisan kung unsa man kini, langitnong mga trono, mga gingharian, didto sa eternidad, diin man kadto, bisan kung unsa man kadto, mga manolunda, mg adios, bisan kung unsa pa man, Siya diha na sa tanang mga butang. Amen. Dili ba ninyo makita Siya? Siya diha na sa wala pa ang tanang mga butang ug sila gibuhat pinaagi Kaniya. Siya... Karon diha sa versiculo 17:

Siya mao na sa wala pa ang tanang mga butang.

45 Walay makapalihok niini gawas Kaniya. Bisan pa ang Dios nga Amahan, ang Dios nga Espiritu Santo. Bisan pa kung mga manolunda, mga kasugdanan, mga gahum, mga kamaduan, bisan kung unsa pa man, ang tanang mga butang nagalihok pinaagi Kaniya. Ang tanang mga butang gipakapot pinaagi Kaniya.

Siya... Ug siya mao ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia: kinsa mao ang sinugdanan,... (Kinsa mao ang sinugdanan)... ang panganay gikan sa mga patay;... (Nga mao, ang gibanhaw sa Iyang pag-anhi aron pagtubos)... aron nga satanang mga butang siya mao ang kinalabwan.

Aron mahimong kinalabwan sa tanan... Nasayud ba kamo kung unsay kahulogan niini? Mao kanang kinalabwan sa tanan. Siya ang kinalabwan sa tanang mga butang sa mga kabuhatan: ang matag manolunda, ang matag linalang, bisan—sa unsang butang pa niini, Siya maoy kinalabwan sa tanang mga butang. Bisan kung unsa pang kabuhatan kini? Bisan kung kinsa pa? Kinalabwan sa tanang mga butang. Ug naghimog kadaitan... Atong tan-awon nga akong... Kadali lang.

Kay gikalipay sa Amahan nga diha kaniya magapuyo ang kahupnganan;

Ang tanang kahupnganan sa tanang mga butang, ang tanang Kinatibuk-an sa Dios, ang tanang Kahupnganan sa mga manolunda, ang tanang Kahupnganan sa panahon, ang tanang Kahupnganan sa eternidad: ang tanang kabtangan nagpuyo diha Kaniya. Mao kanang Tawhana.

Ug pinaagi kaniya nahimuot kini sa pagpasig-uli, nganha sa iyang kaugalingon, sa tanang mga butang sa kayutaan o sa kalangitan, ug naghimo sa kadaitan pinaagi sa iyang dugo diha sa krus.

Mao kana ang bantugang Linalang nga atong gihisgotan, ang sinugdanan sa kabuhatan sa Dios.

46 Ka—karon aron ang iglesia—diha sa Iyang kinatibuk-ang katuyoan mao ang iglesia. Karon, unsaon man nato pagpakaapil ning maong iglesia? Pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan gibautismohan diha sa usa ka lawas, Ang iglesia, ang lawas ni Cristo; dili kini mapakyas.

Karon, ania dinhi kung unsay nahitabo. Karon, bantayi kini, kining usa ka gamayng paghulagway niini.

Karon, kining tawo sa gawas usa ra ka unod. Mao kanang atong makita, kanang atong makita. Ug kini anaay lima ka mga lutsanan nianang lawasa. Ug si bisan kinsang nagtuon sa gramatika nga kabataan sama kanako, nahibalo nga anaay lima ka mga galamhan nga nagdumala sa lawas: igtatan-aw, pagtilaw, pagbati, pagsimhot ug pangdungog. Kung wala kana, dili ka makahikap sa lawas. Mao ray bugtong paagi nga anaa sa imong lawas: pagtan-aw, pagtilaw, pagbati, pagsimhot ug pangdungog. Tan-awa kini, tilawi kini, batia kini. Karon, mao kanay daotan diha sa gawas.

47 Karon, sa sulod niana mao ang espiritu, nga mao kana ikaw sa imong pagkatawo dinhi samtang ang gininhawa sa kinabuhi gihuyop diha kaninyo, kanang espirituha usa ka kalibutanong kinaiya, tungod kay wala kadto ihatag gikan sa Dios, kondili kadto gihatag, gitugotan sa Dios. Karon, hingsabtan ba ninyo kana? Ang tanang bata nga natawo dinhi sa kalibutan natawo sa sala, naumol sa kadaotan, mianhi sa kalibutan ug misultig bakak. Di ba kana husto? Busa kanang tawo nga anaa sa sulod usa ka makasasala sa sinugdan pa lang.

Apan karon, anaay lima ka lutsanan niini, ug silang lima ka mga lutsanan... Ambot lang kung kahinganlan ko ba silang tanan karon. Ang nahauna, nasayud ako nga mao ang salabotan, consincia, ug gugma, pagpili... O consencia, gugma, rason, anaay lima ka lutsanan paingon sa espiritu. Dili ka makapamalandong pinaagi sa imong lawas; makapamalandong ka lamang pinaagi sa imong espiritu. Wala kay consencia diha sa imong lawas. Wala kini ing kahimtang sa pangisip, wala sa imong lawas. Pinaagi lamang sa imong espiritu makapamalandong ka. Makarason ka. Dili ka makapangrason pinaagi sa imong lawas, tungod kay pangatarungan dili makakita, makatilaw, mobati, makapanimaho, o makadungog. Ang pangatarungan mao kanang imong gihimo gikan sa imong salabotan. Kong tulog ka o kung malimot ka; ang imong lawas naghigda nga patay, apan ang imong espiritu makapangatarungan sa gihapon; anaay lima ka mga galamhan nga nagpalihok sa sulod sa tawo. Ug kanang...

Karon, ang katapusang tawo, mao ang kalag. Adunay usa ra ka galamhan ang nagalihok niana, ug mao kanang, libre sa pagpili, may kagawasan, sa pagpili o sa pagsalikway.

48 Ug karon, ang hinungdan nga ang mga katawhan karon... Karon, ayawg kalimot niini, karon, ug makita nin—ninyo kung unsa ang Balaang—unsay pasiunang kalig-onan sa Espiritu Santo. Nakita mo?

Karon, ang katawhan mahimong magkinabuhi sa espiritu, ug mosayaw sila diha sa espiritu. Mosinggit sila diha sa espiritu. Moadto sila diha sa espiritu, ug mahimong makaangkon sila sa tinuod nga Espiritu sa Dios dinihogan sa espiritu, apan sa gihapon maimpierno pa ug sama sa usa ka gigamhan sa yawa pinaagi sa maong espiritu.

Tungod kay... Bantayi. Mao kanay hinungdan nga dili ka makasulti nianang babayhana, nga dili maayo, ang iyang pagsul-ob ug purol. Dili ka makabadlong kaniya nga ang pagpapatol sa buhok sayop. "Tan-awa, unsa may kalabotan niini sa buhok?" Oh, may kalabotan kini kang Samson. Nakita mo?

"Bisan kinsa nga magadugang ug usa ka pulong niini o magataktak ug usa ka pulong gikan niana..." Kinahanglan nga anaa kay sangkoanan niana.

49 Karon, pananglitan, kong usa pa ako ka tawong Baptist, ug moanhi ka ug moingon kanako nga kinahanglan akong—kinahanglan magpabautismo ako sa Ngalan ni Jesu-Cristo, kay anaa kini sa Biblia. Nan, ang unang butang hisayran mo, moingon ako, “mangutana pa ako sa akong pastor.”

Ug akong adtoon ang pastor, ug moingon siya, “Oh, kaniadto pa kana. (Tan-awa, nakita mo?) Kitang mga Baptist; mao kini ang atong gitoohan: Kita nagatoo nga kinahanglan ikalubong diha sa mga titulo sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kay mao kanang paagiha nga gibuhat kini sa tanang kasimbahanan. Sukad si John Smith nagtukod niini, mao kanang paagiha ang pagbuhat niini.” Nan, kong kana maoy inyong magbubuot. “Pagpabilin kung unsaygiingon nianang tawhana.”

50 Unsa kaha kong ikaw usa ka Methodist, ug ang pagwisikwisik maoy inyong paagi, ug gisultihan ka nga kinahanglan nga ituslob ka? Nakita mo ba unsay akong gipasabot? Mobalik ka sa pastor sa Methodist; magsulat siya ug mangutana sa obispo, si “Talpulano na-ingon, kang talpulano bahin niini.” “Apan kita, sa simbahang Methodist, kinsa natukod tulo o upat na ka gatus ka tuig ang milabay didto sa England pinaagi kang John Wesley, ug kang Whitfield, ug sa uban pa kanila didto, ug ni Asbury; atong gitukod kining maong document nga magsunod kang John Wesley, nga wisikwisikan lang kita, tungod kay kini usa lamang ka gawasnong panagway. Ug kita nagatoo nga ang pagwisikwisik pariha ra ka maayo kay sa laing paagi.” Kong ikaw usa ka tinuod... Kong ang simbahang Methodist maoy imong pinakagamhanan, diha ra kutob ang imong gilay-on.

Kong ikaw Catoliko... Ug kung ingnon ko ikaw, nga wala sa Biblia ang dili pagkaon ug karne sa mga Biernes ug uban pang mga butang nga sama niini, ug ang pagkalawat dili sa usa ka hostiyas, tungod ka yang Espiritu ug uban pa, ug moadto ka sa imong pari, ug ang pari moingon, “Ania kini nahisulat sa atong document.” Ug kong ang simbahan maoy imong pinakagamhanan, dili kana gayud motagad bisan kung unsa pay isulti sa uban. Kay kana mao na may imon pinakagamhanan.

Oh, Dios tabang sa pagpatidlum niini. Alang kanako, lunsayng sayop ang tanan. Ang Pulong sa Dios lamang mao ray pinakagamhanan. Bisin kung unsay igaingon nianang Pulonga, nan kana maoy husto.

51 Karon, ang bugtong paagi nga mahiadto ka sa taas nianang maong kahimtang aron magpabilin ka sa kanunay sa sulod sa tawo, kinahanglan nga ginahin ka nang daan, tungod kay kauban ka sa Dios; ikaw kabahin sa Dios.

Didto na ako sa akong amahan. Didto na usab ako sa akong apohan, sa apohan sa akong apohan. Pinaagi sa pagkabinhi, didto na ako.

Ug ako didto na ka Cristo. Kamo diha na kang Cristo sa wala pa matukod ang kalibutan. Siya mianhi aron pagtubos sa mga Iya, ang mga Iya nga diha na Kaniya (Hallelujah.), ang Iyang mga anak, diha na uban Kaniya.

Siya wala gayud moanhi a—aron pagtubos sa mga anak sa yawa. Sila walay kasayuran niini. Ug sila lunsayng maigmat sa mga pamaagi sa ilang inutokan nga pagtuon, aron dili ka makatandi kanilang tanan. Dili mo sila hilabwan. Apan pinaagi sa pagtoo makita mo kini.

52 Karon, ang siyensiya wala magkinahanglan sa bisan unsang pagtoo. Ang siyensiya mopamatuod kung unsay ilang gihisgotan. Wala kini magkinahanglan ug bisan unsang pagtoo.

Ang paring Catoliko moingon kaninyo, “Tan-awa kung unsa nang kadugay ang simbahang Catoliko nagsinyas. Tan-awa kung unsa nang kadugay nga nagbarug siya ubos sa mga paglutos sa mga pagano.”

Ang simbahang Methodist moingon, “Tan-aw, dinhi. Unsa nang kadugay...”

53 Nakakita akog simbahan... Naghisgot ta bahin sa ilhanan sa usa ka maut. Diha sa dalan kagahapon, akong nakita. Miingon, “Ang Church of Christ, natukod sa AD 33.” Wala pa kini mag-usa ka gatus ka tuig. Nakita mo? (Ang denominasyon.) Oh, intawon, sa doctrina sa mga apostoles, lisud nga modawat ug bisag unsa, kay sila mao ang mga Saduceo sa maong panahon. Walay espiritu wala... Ug dili mo sila kasultihan. Dili ka makasulti kanila; dili ka makarason kanila;

Tungod kay ato nang gibiyaan ang pangatarungan. “Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabotan.” Ang pagtoo dili gayud mangatarungan. Ang pagtoo mosalig gayud niini.

Sila moingon, “Karon, tan-aw diri. Nagtoo ba kamo nga among buhaton kining mga butanga kaniadto? Binuang. Kanang...”

Apan ang Biblia nagtug-an sa ingon. Dili ko ikasaysay kung giunsa niini ang pagkahitabo, apan nahitabo gayud kini. Ang Dios nag-ingon niini. Busa dili mo... Dili ako makasulti kaninyo bahin niini. Ang pagtoo dili makasaysay niini. Nahibalo ba kamo niana? Ang pagtoo mosalig ra niini.

54 Si Jesus miingon kang Nicodemus nga gikan sa concillo ecumenical sa Iyang panahon... Miadto Kaniya sa gabii, ug miingon, “Agalon, kami nahibalo nga Ikaw usa ka magtutudlo, nga gikan sa Dios,

tungod kay walay tawo nga makahimo sa mga butang nga Imong ginabuhat gawas kung ang Dios nagauban kaniya.

Siya mitubag, "Sa pagkatinuod Ako magaingon kanimo gawas kon ang tawo igaanak pag-usab, dili siya makakita sa Ginghamian sa Dios."

Siya miingon, "Ako, nga usa na ka tigulang, mosulod pa ngadto sa tagoangkan sa akong inahan aron igaanak?"

Siya mitubag, "Karon, unsaon ko man pagsugilon kaninyo sa langitnong mga butang, kung dili kamo motoo sa yutan-ong mga butang?" Nakita mo?

55 Unya Siya miingon usa niana ka adlaw, "Gawas kung mokaon kamo sa unod sa Anak sa tawo, ug moinum sa Iyang dugo, walay kinabuhi diha kaninyo." Wala Niya kini isaysay.

Kadtong mga apostoles ug sila niadtong adlawa kinsa gitagana sa Kinabuhi, nakaila Siya niini. Siya miingon, "Ang tanan nga gitugyan Kanako sa Amahan moduol. Ang bugtong butang nga Iyang pagabuhaton mao ang pagpaila sa Akong tingog; sila nakaila niini. Kay ang Akong carnero makaila sa Akong tingog." Ug ang tingog mao ang Pulong nga nadayag. [Walay sulod nga tep—Ed.]... sila motoo niini, bisag unsaon. Wala na nila kinahanglana ang siyentificanhong kalig-onan sa bisan unsa o mangutana sa mga Saduceo o sa mga Fariseo o sa bisan unsang butang bahin niini. "Gipamulong ko kini; sila mitoo niini. Kay ang Akong carnero mamati sa Akong tingog."

56 Ug Kini mao ang tingog sa Dios sa sinulat nga panagway, tungod kay mao Kini ang kinatibuk-ang pinadayag ni Jesu-Cristo: Daan ug Bag-ong Tugon nga gihiusa. Amen. Anaa ra.

Ngano man? Matud mo nga maayo kining mga tawhana. Unsa bay nakaingon kanila? Tungod, sa usa ka butang. Ang ilang pagsalig anaa sa simbahan. Ug dinhi niini... Nahinumdom pa ba kamo sa miaging Dominggo, usa na ka semana ang milabay? Pila ba dinhi ug nakabati sa wali nga "Mga Dinihogan sa Katapusang mga Adlaw"? Nagtoo nga kamong tanan. Tan-awa, sila lunsayng mga dinihogan. Ang ilang mga espiritu mga dinihogan dinhi ning ikaduhang dapit.

57 Karon, kadtong nahaunang babaye miingon, "Dili. Wala siya mohatag bisag usa ka singgit kung unsay giingon sa simbahan, kung unsay giingon sa uban. Usa siya ka utokan nga pato. Nakatapos siyag koliheo. Mahimong iyang ikapasangil ngadto sa iyang bana, ug maghunahuna nga maalamon siya sa pagbuhat niana.

Kining laing babaye hubo, buta, ug wala mahibalo niini. Oh, pagkamakaloluoy niini, apan mao gayud kana ang kahimtang sa pagkasulat niini sa Biblia. Karon, mosimba siya. Kanang babayhana, tingalig labi pang maayo kanang babayhana... Siya nagpuyo sa maayo ug hinlo nga kinabuhi. Walay kabatok niana. Ang Dios maoy Maghukom niini. Ambot lang; dili ako ang maghuhukom.

Usa lamang ako ka—tinugyanan kung unsay gipakita sa Dios kanako. Mao kanay giingon sa mga apostoles: "Kami mosulti sa unsay among hingbaw-an, unsay among nadungog, unsay among nakita." Mao lang kana ang akong kaakohan. Mao lang kana ang inyong kaakohan.

58 Apan karon, inyo bang nakita, kong inyong hisgotan kanang mao rang babaye... Diin man siya padulong? Nakita mo? Mipahilayo siya. Siya nakadungog; sa walay duhaduha iyang giablihan ang radio sa makadaghan. Ang Tingog sa Dios misulti sa makadaghang higayon. Nan, karon tan-awa, gikan siya niining usa ka culto dinhi, o sa mga kagikan; ang tanang kasimbahanan magparente, ang tanan. Mao kanay tinuod. Sila lunsayng mga hotel diin ang katawhan nanagtapok ingon nga mga membro. Ug mianhi siya dinhi; nan, kana maoy angay kaniya. Karon, kong moadto ka ug sultihan siya kung unsay iyang pagabuhaton, dili siya mamati kanimo. Kung imong ipakita kini kaniya diha sa Biblia; dili siya mamati niini.

59 Karon, akong minahal nga igsoong lalake o babaye, usa o duha na lang ka mga punto sa dili pa kita magtapos; kinse minutos na lang manggawas na kita.

60 Karon, paminaw, pangutan-on ko kamog usa ka butang. Ngano nga kadtong babayhana dili man makakita niini? Nganong dili man? Bahin sa pagpuyo ingon nga usa ka mananapaw sa iyang bana, dili siya sad-an. Wala siyay angayang isugid. Mahinlo siya sama sa adlaw sa iyang pagkahimugso; walay tawo nga nakahilabot kaniya.

Pagkamagsama ang akong gihisgotan karon, ngadto sa babaye ug sa simbahan. Siya mahinlo sama sa iyang pagkahimugso. Nan, tukma gayud kaayo kung unsa ang simbahan: sama sa iyang pagkatawo, apan gipanganak siya diha sa kasal-anan, naumol sa pagkadaotan, mianhi... Nakita ba ninyo ang buot kong ipasabot?

Karon, kung imong sultihan siya nga daotan alang kaniya ang pagpapatol sa iyang buhok. Mao kanay giingon sa Biblia. Daotan alang kaniya ang pagsul-ob sa mga purol. Mao kanay giingon sa Biblia. Unya moingon siya, "Binuang." Ngano man? Kay ang iyang gisaligan wala diha sa ikatulong tawo, ang kalag nga

ginahin nang daan ug pinadala gikan sa Dios, apan ang iyang gisaligan anaa sa organisasyon diha niana, nga gitukod sa pipila ka mga tawo. Nakita mo?

61 Apan kung ang Pulong sa Dios anaa sa kalag, kini moingon, "Amen, nakita ko kini." Kini mosumpay Niini. Karon, tan-awa diri. Busa ang tawo nga gipanganak sa Espiritu sa Dios...

Tan-awa, kini mao ang unod sa gawas. Karon, nakigsulti ako sa nagakasagol nga katilingban, apan nagsulti ako ingon nga inyong—ingon nga inyong pastor, ingon nga inyong igsoong lalake. Kini mao ang unod; mahuyang kini. Mao gayud kini. Usa ka babaye ang naglakaw sa dalan ug dihay mga batan-ong lalake nga kapariha niya ang panuigon, napulogpito, napulogwalo, kaluhaan ang panuigon, kaluhaaglima, katloan, ang naglakaw didto; ug kining batan-ong babaye miabot nga nagkiaykiay ang lawas, naglakaw nga nagsul-ob ug taas nga tikud, ang iyang sinina huot sa kaayo sa tanan sa atubangan ug sa likud, ug bisti nga lapas sa tuhod niya, o purol nga gisul-ob... Nahibalo ka nga ang Biblia nag-ingon nga kung unsa ang iyang binuhatan? Nahibalo ka ang Biblia nag-ingon nga mao kana ang iyang binuhatan, kung unsa siya kahugaw.

62 Inyo bang nabasa kini dinhi—niining bulana sa "Reader's Digest" nga ang kalalaken-an ug kababayen-an niining adlaw, mga batang babaye gikan sa kawhaan o kawhaag-lima ang panuigon mohunong na sa binulan; nga kamo mopadulong sa pagkausab sa kinabuhi sa tungatunga ang idad sa kinabuhi, sumala sa siyensiya, sa tungatunga sa kawhaan ug kawhaag-lima. Ang kadaghanan niini anaa sa katloan o sa katloag-lima nga kaedad ko; kaedad sa akong inahan, ang usa ka babaye dili pa gayud mohunong ang binulan hangtud nga magkap-atan siya o kap-ataglima.

Unsa man kini? Gipaagi kini sa siyensiya, ug ang pagkaon, ang mga haybrid nga nakadaot sa tibuok lawas sa tawo hangtud nga kitang tanan nangahimo nga pundok sa—sa daghang mga dunot. Nan, kung ang tawong linalang madunot, dili ba ang selyula sa otok nianang lawasa?

63 Karon, himatikdi ang espiritu nga nagsunodsunod niini. Moabot ang takna sa Ngalan sa Ginoo, nga ang katawhan hingpit gayud nga malibog. Mao kanay giingon sa Biblia. Mosinggit sila ug motiyabaw: dagkung mangil-ad nga mga butang diha sa ilang mabutangbutangon nga kaisipan... Sa mga radio ug mga butang, o sa programa sa telebisyon maoy nagmugna niini. Anaay sama nianang mga butanga sama sa mga hulmigas makasaka sa yuta sa gihabogon sa napulog-upat ka kahoy. Maanaa unyay... Ang langgam makalupad latas sa kayutaan pinaagi sa mga pako tadlas sa upat o lima ka milyas, ug ang mga katawhan makakita kanila; sila maninggit ug motiyabaw ug mangayog kalooy; apan kadto maoy usa ka hampak. Paabotan hangtud nga iwali ko ang mga hampak nga pagabuksan.

64 Himatikdi kung unsay gibuhath ni Moises ubos sa tawhanong lawas, dili sa Espiritu. Sa Iyang pag-ingon, "Moises..." Ang Dios miingon kang Moises, "Lakaw sa gawas," (sa Iyang profeta), "magkuha kag usa ka hakop nga abog; isablig kini sa kahanginan ug ingna, 'MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO, maanaay mga kuto sa ibabaw sa yuta.'" Wala pay koto niadto. Ang nahitabo misugod sila pagtan-aw nga adunay mokamang sa kakahoyan. Mitan-aw ngadto; anaa nay laing butang. Ug wala madugay baga na kaayo sila, dili ka na makalikay kanila.

Diin ba sila gikan? Magbubuhath ang Dios. Makahimo Siya sumala sa Iyang gusto. Halangdon Siya. Makahimo Siyag langgam nga makaabot ang iyang mga pako gikan sa pikas daplin sa kalibutan hangtud sa lain.

Siya miingon, "Maanaay mga langaw, ug mitabon sa ibabaw sa nawong sa yuta. Wala gayuy usa ka langaw sa yuta. Ang butang hisayran mo, ang karaang lagong misugod paglupad. Ang unang butang dihay walo, o napulo, doce. Ang unang butang mao, dili ka na makalakaw tungod nila. Ang Dios nga Magbubuhath motuman sa Iyang Pulong.

65 Unya iyang gituy-od ang iyang sungkod sumala sa gisugo sa Dios ug miingon, "Maanaay mga baki ug tabonan ang yuta." Ug mitungha ang mga baki hangtud nga nagtipon-ug sila, ug ang kabaho milukop bisan diin, tingalig kwarinta o singkuenta ang gitas-on sa mga baki. Nakaabot sila sa butangan sa tasa ni—ni Faraon. Didto na sila sa... Gibalikad ang mga tabon sa higdaanan ug didtoy mga lima ka gatus nga baki sa ilalum sa tabon, sa ilalum sa katri, diha sa mga panapton. Bisana asa sila moadto lunsay mga baki, mga baki, mga baki. Diin man sila gikan? Ang Dios nga Magbubuhath labing halangdon. Unsay Iyang isulti, Iyang buhaton.

Ug Siya miingon nga maanaay makalilisang nga mga talan-awon sa ibabaw sa nawong sa yuta: mga dulon nga may mga buhok sama sa babaye, hatag-as nga mga buhok aron pagbisita sa mga babaye nga nagpapatol sa ilang mga buhok. Mga ngipon nga sama sa mga lion, mga lala diha sa ilang mga ikog sama sa mga tanga... Ilang sakiton ang mga kalakin-an sa mga bulan. Paabota lamang hangtud nga atong maablihan ang mga hampak ug mga timri ug silang pito ka mga dalogdog. Himatikdi kung unsay mahitabo. Oh, igsoong lalake, maayo pay moadto ka sa Goshen samtang may panahon pa sa pag-adto sa Goshen. Ayawg tagda kining ania sa gawas.

66 Tan-awa diri, aniyay usa ka dalaga nga nagkiaykiay sa iyang kaugalingon diha sa kadalanan. Aniyay usa ka batan-ong lalake; nga gitutok ang iyang mga mata niini; membro siya sa simbahan; usa siya ka Pentecostal; usa siya ka bisan unsa pa siya; apan ang butang nga inyong mahibaw-an walay hiktanan sa sulod niana. Moingon siya, "Hello." Kulot ang iyang buhok ug daw maayong tan-awon, tuy-od nga abaga batan-ong lalake, tingalig naninguha pagpuyo nga matarung. Misugod siyag lakaw paingon kaniya. Bisan gani ang magwawali... Ang butang inyong hisayran...

Unsa ba kini? Kining ania sa gawas, ang tinguha sa unod, ug ang espiritu sa sulod niini, dinihogan, nga moingon, "Ayawg buhata kini, ayawg buhata kini." Apan unsa bay mahimo niini? Molihok kini sa sulod, diin anaa ang kalig-on; didto siya moadto. Ang mahitabo makigsabot siya kaniya. Makasala siya sa pagpanapaw bisan hikapon niya o dili.

67 Apan ang tinuod nga natawo pag-usab nga anak sa Dios... Amen. Dili mo kini mahimo sa imong kaugalingon. Dili gayud kini mahimo sa u—usa ka lalakeng mapula na dugo nga moduol sa usa ka babaye nga sama niana nga butang mahitabo. Apan kung anaay usa ka butang diha sa sulod, kanang gamayng natawo pag-usab diha sa sulod...

Bisan pa kung kanang tawhana mosinggit, mosultig mga dila, molukso, mosayaw, bisag mag-unsa pa, dinhigoan sa Espiritu, nagbuhat sa tanang mga ilhanan ug mga katingalahan nga gisulti sa Dios diha niana, pinaagi sa Iyang Espiritu... Si Jesus miingon, "Daghan unya ang moanhi Kanako niadtong adlaw ug moingon, 'Ginoo wala ba ako managna sa Imong Ngalan? Wala ba ako maghingilin sa mga yawa tungod sa Imong Ngalan? Wala ba ako...'" Siya motubag, "Pahawa gikan Kanako, kamong mamumuhat ug daotan." Unsa ba ang daotan? Usa ka butang nga hingbaw-an mo nga angayng buhaton, ug wala mo buhata. Pahawa gikan Kanako, kamong mamumuhat ug daotan, kay wala Ako makaila kaninyo."

Apan sa diha sa ilalum nianang tawhana, kong kanang gamayng haligi diha pa unta, kadtong Binhi sa Dios nga ginahin nang daan saw ala pa matukod ang kalibutan, dili ko igsapayan bisan kung unsay mahitabo; mopugong kini kaniya; diha ra kini aron maglig-on.

68 Maoy hinungdan nga kanang babayhana mosul-ob ug mga purol. Siya pagaisipon nga usa ka bigaon sama sa usa ka babaye nga anaa sa maong buhat. Nakita mo? Wala siya mahibalo nga kanang maong espiritu... Unsaon ba niya pagkasayud? Ang iyang panapos.

Unsa ba ang panapos? Mao kanang kataposang pulong. Ang panapos mao kanang "Amen"; mao ang kataposan sa tanang panagkabangi: ang imong panapos.

Ug kong ang imong simbahan, usa ka Pentecostal nga simbahan moingon kanimo nga ang hatag-as nga buhok usa ka fanatico, "Anaay imong riserba nga ligid diha sa likud sa imong ulo," ug uban pa, silang mga butanga, kanang tawhana giyawaan.

Kay ang Pulong sa Dios nagaingon nga makauulaw sa usa ka babaye ang pagpaputol sa iyang buhok. Iyang gipakaulawan ang iyang ulo. Ug kong siya nagpakaulaw sa iyang bana, ug ang iyang bana mao ang iglesia, ug ang iglesia mao si Cristo... Siya usa ka relihiyosong bigaon nga nagpakaulaw: hubo ug wala masayud niini. Hubo? Wala ba ang Biblia mag-ingon nga ang tabon sa babaye mao ang iyang buhok? Dili kanang buhok gihatag kaniya nga igpapandong?

69 Sa kaulahiang mga adlaw didto unya sa hawanan sa hukmanan... Nankingamot ako pagpainum sa medisina ug gikuptan ko kini, ug inyong gilua kini dihadhi sa inyong duha ka mga kamot. Apan ang Dios maghukom kanila sa niadtong adlaw. Kay kana mao ang MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO. Dili kini usa ka tapok sa binuang o pangingkamot sa mga tawong tigulang. Dili, tungod kay kini mao ang Pulong sa Ginoo.

Ang tinuod gayud nga Cristohanon mohaum nianang tawo nga anaa sa sulod; kang Espiritu nga diha na kaniadto sa sinugdan, nga mao ang Pulong.

Maingon nga Siya maoy Kahupnganan kaninyong tanan, kamo diha na Kaniya balik kanhi sa Calbaryo. Kamo Iya nang hingbaw-an nga maania dinhi. Lamang Iya rang gipahibalo kung unsay mahitabo. Ug kamo diha na Kaniya. Kamo nangamatay uban Kaniya. Kamo patay sa inyong mga garbo; kamo patay sa inyong pagbati; kamo patay diha sa kalibutan. Sa dihang Iyang... Kamo nangamatay uban Kaniya sa Calbaryo ug kamo nangabanhaw uban Kaniya, sa dihang nabanhaw Siya pag-usab sa ikatulo kaadlaw; ug tungod kay kamo midawat Kaniya, karon kamo nagalingkud na sa langitnong mga dapit diha kang Cristo Jesus. Hallelujah.

70 Mao kana ikaw. Mao kanang tawo sulod, kanang anaa sa sulod nga mouyon sa Pulong, magpabilin sa Pulong bisan unsay... Wala kay mahimo niini. Nakakat-on ako niana sa daghan nang mga katuigang nanglabay.

Ang akong batang babaye naglubog nga himalatyon. Ang akong asawa nagtuyhad sa—sa usa ka morge, gibalsamar ug gipahimutang. Ila akong gitawag didto, ug si Sharon himalatyon na. Mao kadto ang

labing malisud nga tentasyon nga akong nahinagbo sa sukad sa akong kinabuhi. Hapit na ako magkawhaag-lima ka tuig ang edad. Miadto ako didto, ug si Billy Paul naghigda nga himalatyon na...

Si Doctor Sam miduol ug miingon, "Bill, ambot lang kung maluwas pa ba nato si Billy. Matud niya, "Malisud na siya kaayo." Matud niya, gikasubo ko gayud pag-ayo." Giagbayan niya ako.

Matud ko, "Doc, wala na akoy kusog.

Daghang mga oras gitawag ko ang akong bata nga si Sharon, gidali ko siya didto... Aron tan-awon siya nga naghigwaos; wala kini mounding. Ila nang gitupokan ang dugokan; ilang tusok kini, ug mikuha ng timailhan: tisis sa utok.

71 Oh. Midali ako ngadto sa hospital, gipahunong ang karaan kong trak didto, ug nanaug ako, ug midali paingon sa lawak. Nakita ko si Sam diha sa alagianan nga nagkupot sa iyang kalo, nga naghilak, ug migakos kanako, nga nagaingon, "Padayon, Bill."

Matud ko, "Unsa bay nabitabo." Matud niya, "Dili mo siya makita." Matud niya, "Himalatyon na siya, Bill."

Matud ko, "Dili, Sam, dili ang akong bata.

Matud niya, "Oo." Siya miingon, "Dili ka gani mangutana alang kaniya, Bill. Kong mabuhi pa ba siya," ug miingon, "mag-antus siya." Matud niya, "Kanunay siyang manghiwid, ug mag-antud gayud siya sa tibuok niyang kinabuhi." Matud niya, "Anaa siyay meninhitis. Matud niya, "Ayawg pag-adto kaniya. Gipatay mo—mo lang si Billy kung buhaton mo kini."

Matud ko, "Sam, moadto ako aron motan-aw kaniya."

Matud niya, "Ayaw kini pagbuhata, Bill. Gidid-an ko ikaw. Karon, nasayud ka kung unsa ang kabalaka ko kanimo. Kauban ko ikaw ug uban pa." Matud niya, "Giunsa ko ikaw pagpakabana," matud niya, "ug giunsa ko ang pagtoo kanimo, Bill," matud niya, "apan a—ayaw pagduol sa bata." Matud niya, "Kong buhaton mo man kana, anaa kaniya ang mininhites." Nakita mo? "Mawala na siya sulod na lang sa mubong panahon," ug miingon, "Ato nang ilubong siya." Matud niya, "Bill, gikasubo ko kini pag-ayo kanimo."

72 Iyang gitawag, giingnan ko, tawaga ang nars aron hatagan ako ug mao sa gihapon nga medisina. Matud niya, "Ambot lang kung unsaon sa tawo ang pagpakabarug."

Mitindog ako didto kadali. Iyang gidala ang medisina sa sulod, ug milingkud ako didto sa hawanan. Matud niya, "Lingkud," ug gidala kini sa nars, ug miingon, "Imna kini, Igsoong Branham."

Matud ko, "Salamat; ibutang lang diha kadali." Ug sa paghawa na niya sama niana, gihuwad ko kini sa luwaan, ug gibutang ang baso didto.

Matud ko, "Oh, Dios, unsa bay nabuhat ko? Ikaw usa ka maayong Dios. Nganong mitugot Ka man nga mamatay siya...?... gikuptan ko ang duha ka magagmayng mga bukton sama niana, nagahangyo Kanimo tungod niya? Nganong gitugotan Mo man siya nga molakaw? Anaa si Billy naghigda diha nga himalatyon, ug dinhi siya himalatyon. Unsa bay nabuhat ko? Sultihi ako. Ginoo, maayo pa tingali nga mouban na lang ako kanila."

Akong giablihan ang pultahan, ug walay nars didto; miyuhot ako sa silong. Sa wala pa mapahimutang ang hospital. Ang mga salipod, wala pay mga salipod, diha sa mga bintana, ug daghan kaayong mga langaw sa iyang mga mata. Mikuha akog gamayng bar para sa lamok, gitawag namo kini nga "pangtabon" ug gitabon ko kini sa iyang nawong. Akong gipang-abog ang mga langaw. Akong gipahiluna siya ug ang iyang mga mata, nag-antus siya pag-ayo hangtud nga nalibat sila.

73 Ug unya, si Satanas milihok diha sa akong kiliran, ug matud niya, "Dili ba nag-ingon ka man nga usa Siya ka maayong Dios?"

Matud ko, "Oo, gisulti ko kana."

"Dili ba nag-ingon ka man nga Siya mananambal? Nan, nganong namatay man lagi ang imong amahan diha sa imong mga bukton, ug ikaw nag-ingon (siya usa ka makasasala), nagtawag tungod sa iyang kinabuhi. Nganong namatay man ang imong igsoon didto sa mga bukton sa imong laing igsoon, didto, ug ikaw didto nagtindog sa pulpito nagwali kaniadto sa milabayng mga semana? Matud niya, "Nan nganong wala ka man niya tubaga? Nag-ingon ka nga iya kang gihigugma, iya kang giluwat."

Dili siya makaingon kanako nga walay Dios tungod kay nakakita na ako Kaniya. Kondili iya akong gisultihan nga wala na Siya magtagad kanako.

Matud niya, "Ang imong asawa patay na; ang imong mga bata mahiadto na usab dili magdugay. Ang

imong amahan gilubong na. Ang imong igsoong lalake gilubong na. Ang imong asawa ilubong na karon o ugma, ug karon ania ang imong bata himalatyon. Siya usa ka maayong Dios. Huh? Usa ba Siya ka Mananambal? Matud niya, "Imong gipuga ang imong kaugalingon."

74 Unsa bay nahimo niini? Siya nagapamuhat gikan sa gawas karon niining unang tawo.

Matud niya, "Karon, tan-aw. Dili ba samtang ikaw sa—sa milabayng pipila ka mga katuigan, mga duha o tulo na ka mga tuig ang milabay una ka modawat niini, ikaw kanunay ang gihunahuna sa katawhan. Nagkinabuhi kag mahinlo nga kinabuhi. Bisan kinsang babaye dinhi sa ciudad nga gustong molakaw kauban nimo tungod kay ilang gibati ang kahinlo ug kaugdang." Makahimo ako pag-atubang bisan kinsa kanila. Wala gayuy usa nga akong gipakaulawan, walay bisan unsay gisulti ko. Bisan pa kung inutokan ang iyang paglihok, akong gidala siya sa balay. "Ug gikagustohan ka sa katawhan, apan karon unsa ka na man? Usa ka relihiyosong fanatico."

Husto kana. Ingon niana ako. Tan-awa kining mga butang nga misugod na sa paglihok. Ang pagpangatarungan sa gawas, ug ang espiritu mipalihok na niining mga butanga. "Husto kana, Satanas."

"Nan, dili ba nag-ingon ka nga siya Mananambal?"

"Oo, Uh-huh. Oo."

"Ug mihangyo ka ug mituaw ug ang katawhan nag-ingon kanimo nga dili mao, nga kamong tanan nangawala sa linya. Ang imong kaugalingong simbahan mibiya kanimo tungod niini.

Ang imong kaugalingong Baptist nga simbahan didto, mipalagpot kanimo tungod sa samang hinungdan."

"Oo."

"Ang imong amahan gilubong na; ang imong igsoong lalake gilubong na, ang imong asawa gipahimutang na didto aron ilubong, ania na usab ang imong anak, mga kinse minutos pa lamang, ug mawala na kini. Ug mao ba kana ang Mananambal? Ang imong kaugalingong unod ug dugo; usa ra ka pulong nga gikan kaniya makaluwas sa kinabuhi sa bata. Siya mananambal, matud mo. Ang mga katawhan naningkamot sa pagsugilon kanimo. Ang magwawali nag-ingon kanimo, nangalibog na kamong tanan, kamong tanan lunsay nang nalibog. Ikaw nahimo nang usa ka rehiliyosong fanatico, ug moingon ka nga nahigugma siya nimo. Nahigugma ba siya kanimo?"

75 "Ug kung giunsa mo ang pagbangotan tungod sa imong amahan. Giunsa mo pagpuasa kada-gabii; ug kung sa maadlaw man kung mag-ampo ka aron mobangon may bulohaton, ug sa gitugot niya nga mamatay siya diha sa imong mga bukton: usa ka makasasala.

Kumosta ang imong asawa; unsang ka maayong babaye siya, ug giunsa mo siya pagmahal." (Ang inahan ni Billy; daghan kaninyo ang nahinumdom pa kang Hope?) "Unsang ka maayong babaye siya. Unsang kamalipayon mo, ang imong gamayng puloy-anan didto nga dunay pito o walo ka dolyar ang bili sa kabtangan. Bisan kung unsa pang kabtangan anaa kanimo, bisan pa niana, gihigugma mo siya; naghigugmaay kamo ang usag usa. Ug milakaw ka ug nangampo ka sa uban, ug silang may mga problema sa pangisip nanindog sila ug nanglakaw, ug miingon nga nangaayo na sila. Apan karon ang imong kaugalingong asawa... Ug anaa siya karon patay na, ikaduha na kaadlaw karon, naghigda ubos sa buhatan sa magtatagad didto sa halayo, kang Scott ug Combs. Mananambal ba Siya, huh?"

Ug ang imong batang lalake nag-ungaw na sa kamatayon, si Billy Paul, napulogwalo pa kabulan ang kagulangan. Ug ang imong batang babaye walo pa kabulan ang kagulangan ania dinhi himalatyon sa minishitis, ug igo ka lang mag-ampo, ug ang Dios mokuha sa panid ug moingon, 'Hilum,' ayaw pamatia—dili na mamati pa kanimo, mitalikud na kanimo. Maayo ba Siya nga Dios, huh? Gihigugma ka ba Niya? Ug kanang maong babaye nga kanunay mong giduaw; ang matag lalake nga kanunay mong gikauban, ang imong haduol nga higala mingtalikud na kanimo ingon nga usa ka relihiyosong fanatico."

76 Ang tanang butang nga gisulti niya kanako lunsay kamatuoran. Ang tanang butang nga iyang igasulti mahitabo gayud dihadiha. Nakita mo, dinhi? Andam na unta ako sa pag-ingon, "Ug unya akong... Kong ingon man niana ang Iyang pagpanglihok, nan dili ako moalagad Kaniya."

Sama sa ako nang giingon nga dihay usa ka butang miabot gikan sa usa ka dapit, diha gikan sa sulod nga nagaingon, "Kinsa mao na sa sinugdan pa lamang? Ang Ginoo ang naghatag, ug ang Ginoo magbawi niini." Tan-awa, mao kana kanang tawo nga anaa sa sulod. Dili gayud molalis.

Milingi ako, ug namalandong, "Ginunsa koba pagpakaabot sa kalibutan. Nagagikan ako sa kaliwat sa mga palahubog. Giunsa ko ba pagpakaabot diha? Kinsa bay naghatag kanakog kinabuhi? Kinsa bay naghatag kanako ug asawa? Kinsa bay naghatag kanako sa anak? Diin ba gikan ang akong asawa? Diin ba magikan ang akong kinabuhi?" Matud ko, "Bisan kong Iya akong patyon, sa gihapon mosalig ako Kaniya." Matud ko, "Pahalayo gikan kanako, Satanas."

77 Skong gitapion ang akong kamot sa bata. Matud ko, "Sharon, pinagga, pahigdaon ko ikaw sa mga bukton sa imong inahan karon taudtaud kung moabot na ang mga Manolunda sa Dios moabot na aro dad-on ka sa halayo. Apan makita ka ra unya ni daddy pag-usab usa niadtong adlaw. Ambot lang kung unsaon niini pagkahimo, pinangga. Dili ko ikasulti kung unsaon, sa dihang mitalikud Siya kanako, dili na gani makadungog kanimo.

Iyang gitugot nga ang akong asawa mamatay, ug akong gikuptan ang iyang mga kamot, nga naghilak tungod kaniya. Ug ang akong amahan diha sa iyang mga bukton namatay dinhi ning mga buktona, naningkamot pagtutok kanako aron siya makaginhawa. Ug kutob sa akong mahimo giampoan ko." Unsaon ko na man pag-atubang pagbalik sa publiko aron iwali ang Langitnong kaayohan? Unsaon ko ba pagwali nga Siya maayo nga Dios ug motugot nga ang akong amahan mamatay nga usa ka makasasala? Unsaon ko ba pagwali niana? Wala na mahibalo kung unsaon, apan nasayud ako nga Siya tinuod."

78 Ang Pulong sa Dios dili gayud mapakyas. Magmadaugon Kini bisan unsaon. Ug nasayud ako nga adunay usa ka butang sa sulod sa tanang pagpangatarungan, may butang sa sulod sa tanang emosyon, ang bisan unsa pa sama niana; anaay tawo sa sulod nga naghawid niadtong taknaa; wala nay mahimo pa niini. Ang matag pangatarungan, ang tanan butang igapakita, ang tanang butang kapamatud-an sayup kadto, ug diha ako sa sayup, apan ang Pulong sa Dios nga ginahin nang daan sa wala pa matukod ang kalibutan mayo nagpugong nianang anaa sa sulod.

Akong gibati ang gamayng hangin nga misulod dinhi sa balay. Ang iyang espiritu mibiya aron mosugat sa Dios.

79 Igsoong lalake, igsoong babaye, suginlan ko kamo: Mao ra kanay bugtong butang. Ayawg sulayi ang pagpangatarungan niini. Ayaw tinguhaa ang pagpataas ug buhok tungod kay nag-ingon ako. Ayaw tinguhaa ang pagbuhat niining mga butanga tungod kay diha sa inyong unod... Ayaw tinguhaa ang pagbuhat niini aron lang motakdo, kondili hulata nga ang Ginoo hangtud nga may butang diha sa kinasuloran...

Daghan kaninyo ang maghunahuna nga tungod kay anaa kay taas nga buhok, nagkahulogan na kana nga mahilangit kana. Dili maoy gipasabot niana. Daghan kanila ang maghunahuna, tungod kay maayo kag dungog nga babaye, moadto ka... Dili maoy ipasabot niana. Daghan kanila ang nagtoo nga tungod ka yang ilang mga simbahan ug sakop niini ug ning dagkung mga pundok ug bantugang mga doctor sa dibinidad. Dili maoy gipasabot niana. Nakita mo?

80 Daghang nagtoo nga tungod kay nagsulti silag mga dinila, nakadawat na sila sa Espiritu Santo. Dili maoy gipasabot niana, bisan kung ang Espiritu Santo mopasultig mga dinila. Apan hangtud nga kanang tinuod, lubos nga Espiritu Santo diha sa sulod mohaum sa matag pulong... Kong kanang Espiritu Santo diha sa sulod ninyo mopasulti kaninyo ug mga dila, ug molantaw pagbalik didto ug kung dili mohaum sa uban pang mga Pulong, nan sayop kini nga espiritu. Nakita mo?

Kinahanglan nga magagikan kini sa sulod, nga mao ang Pulong nga gikan sa sinugdan. Sa sinugdanan sa kabuhatan sa Dios sa dihang nagsugod ang Dios pagbuhat ug pagdala kaninyo sa katumanan... Nakita ba ninyo, nagsugod kamo kaniadto ingon nga usa ka binhi ug naglihok diin mao kana karon. Ug unya kamong tanan anaa na kang Cristo. Ug sa pagkamatay ni Cristo, Siya namatay aron pagtubos kaninyong tanan. Ug kamo mga kabahin ning maong Pulong. Ug unsaon ba sa Biblia—ang tanan niining lagda sa lagda, laray sa laray, dinhi diyotay, diha diyotay, walay usa ka tulpok o gamay nga mapakyas... Unsaon ba ninyo sa kalibutan, ingon nga kabahin sa Pulong, mosupak sa uban niini, o sa bisan unsang bahin niini?

81 Ang Dios magapanalangin kaninyo. Lapas na ako sa oras karon. Wala ko kini tuyoa pagbuhat niini—ang paglangan kaninyog dugay. Akong gikasubo ang paglangan ko kaninyo: dili nga gikasubo ko ang unsay akong giingon. Ania na kita sa katapusan sa mga butang, mga higala.

Kamong tanan dinhi, nagtoo ako, mga sakop lamang dinhi niining maong simbahan. Wala ako makahigayon paglibot aron makigkita sa sakop dinhi. Akong giisip nga kamong tanan dinhi lunsayng mga sakop dinhi. Suginlan ko kamog usa ka butang nahitabo. Mahimo bang lugwayan pa ninyo, ingnon ta, dugang pang unom ka gutlo?

82 Si Reverend Mr. Orland Walker dinhi nga gikan sa Oregon nga mianhi dinhi ni—niadtong Dominggo nga dinhi ako? Aduna bay nasayud bahin niining daku ug katingalahang butang?

Mianhi ako dinhi. Daghan kaayong mga tawo ang dinhi ug may a—akong may—akong nagtambak nga pangutana, ug ang matag usa kanila takus gayud, kay ang ilang mga anak nagminyo, mga palahubog, u—ug uban pang mga butang, ug mga butang nga angayan. Ang matag usa kanila angayan unta nga makita. Dili ko mabuhat kanang tanan. Gisalig kamong tanan ngadto sa Dios ug gipatong ang akong mga kamot sa ibabaw nila..." O Dios, o dili ko kini mahimo. Paduol kanila, Ginoo. Buhata... Ikaw nasayud sa pagbuhat niini. Ako nagaampo alang sa matag usa."

83 Gitawag ako ni Billy, ug mianhi ako kauban ni Igsoong Banks. Matud niya, "Daddy, i—imong..."

Ug tan-awa, makita ko ang katawhan nga mangadto didto usahay diha sa dalan, molantaw dinhi, ug tan-awon ko sila ug mobabay kanila sama niana, ug sa daw maliso ang ilang ulo. Dili ko gusto nga buhaton ninyo kana.

Sa miaging adlaw samtang ilang gipalet kadtong maong luna didto sa Tucson aron akong kapuy-an, si Igsoong Tony anaay usa ka dapit didto nga gusto niyang paliton hapit magtulo o upat ka bahin kay sa bili niining dapita. Gusto gani siya nga pundohan ug linibo ka mga dolyar nga siya ra, apan ang bugtong paagi ra nga makasulod siya didto, ang nagbantay sa pultahan nagtindog didto. Usa ka dakung, kahigayonan, nakadugang kini didto, apan bisan kinsang tawo ang nagpuyo didto, kinahanglan aduna kay sinulat nga pagtugot. Aron kining magbalantay sa pultahan motawag kaninyo aron tan-awon kung maayo ra ba kanila nga mosulod didto.

Matud ko, "Maisip mo ba ako? Mga igsoon kong lalake ug babaye, nga manganha aron pagpakigkita kanako aron lang makiglamano ug mangayo sa mga panalangin sa Dios alang kanako, ug tiaw mo ba nga ipahimutang ako didto, ni Tony?"

Matud niya, "Tan-awa, anaa kay..."

Matud ko, "Tony, moa kanay paagi nga ang iglesia ug silang tanan mga katawhan dili makaanha." Matud ko, "Alang lang kana sa katawhan nga nakabaton ug mga butang nga ilang ipabuhat kanako."

Moingon si—sila, "Tan-awa, ang Ginoo misulti kanako. Hallelujah. Magpabilin ra ako dinhi. Himaya sa Dios. Ang Ginoo nag-ingon kanako nga kinahanglan maghimo kag tigum dinhi sa among gropo. Oo, sir. Himaya sa Dios. Gisultihan ako sa Dios niana. Kong dili ka mobuhat niini, Igsoong Branham, sigurado gayud nga motipas ka," ug didto magtuon ako. Nakita mo? Mao kanay... Nakita mo? Ug daghang mga maayong tawo ang moanha tungod niana.

84 Sama ra sa usa ka tawo nga mangayam diha sa kalasangan. Ang mag-uuma moingon, "Umari ka. Makapangayam ka." Ug moadto siya didto ug upsilon ang usa sa iyang mga baka. Ang rabbit modalagan sa ilalum sa baka, ug upsilon ang maong rabbit. Mosulod ka sa koral, inay nga moadto ka sa haligi aron mokatkat sama sa gibuhat sa tawong tarung; mokatkat sa koral ug maguba kini sama niana. Nakita mo? Ug unya moingon siya, "magpabilin ako sa dapit." Di—dili siya mabasol bisan gamay, bisan kausa. Apan unsay iyang gibuhat? Iyang gidid-an ang desenting mangangayam sa pagsulod. Ingon gayud kanunay niana. Ang daotan kanunay ang magdili sa matarung gikan sa pagkahangdon. Mao kana kanunay.

85 Karon, apan silang mga katawhan... Linibo ang tinud-anay nga mga kabus ug mga tawong matarung, mga tawong mahigugmaon, tugob sa gracia sa Dios.

Karon, atong naangkon kining balaya... Kining mga katawhan manganhi nga sama niana. Wa—wala ta magkinahanglan niana. Wala. Apan mianhi kining tawhana.

Matud ni Billy, "Lakaw, pagdali karon, pagdali, daddy." Matud niya, "Si Mrs. Waldorf moanhi dinhi kauban ang daghang mga tawong himalatyon. Kinahanglan nga makigkita ka kanila makausa ra," ug midali ako, pag-adto didto.

Ug sa pagbalik nila, sila miingon, "Wala may tawo dinhi gawas sa usa ka tawo nga nagkatulog diha sa daplin didto sa kilid sa ibabaw sa unlan kada adlaw diha sa daplin sa balay." Ug miingon, "Siya miingon nga gusto siyang magpaampo kanimo."

Matud ko, "Sige." Matud niya, "Ibutangko siya sa sulod." Ug misulod ako sa... Nagtoo ako, nga dihay Cadillac didto sa likud o morag usa ka dakung trak, nga akong gisakyan... Ug kadtong tawo miingon, "Kumosta ka." Wala siya makaila kanako.

Ug misulod ako. Ug si Sister Waldorf, ang kabus nga tigulang misulod. Abi ninyo, usa siya sa...

Nasayud na kamo sa iyang kahimtang, dili ba? Tan-awa, anaa siyay cancer, namatay diha sa linyang alampoanan usa na ka oras una ako makaabot kaniya, ug ang iyang doctor miduol ug mipakita... Hapit na magnapulog-walo ka tuig ang milabay: cancer sa kasingkasing. Nakita mo? Ug buhi pa siya karon. Ug anaa siya magpuyo sa Arkansas karon.

Ug didto siya sa Phoenix kanhi. Ug matud niya, "Igsoong Willie, akong gikasubo ang pag-anhi dinhi sama niini"; apan miingon siya, "Wala akoy dapit nga kapoy-an. Gikasubo... Sila miingon, kining mga katawhan, kining babayhana himalatyon na, Igsoong Willie."

Matud niya, "Ako ka untang dad-an ug gamayng halad sa akong kamot, Igsoong Willie." Matud niya, "Apan dili ko kini mahimo, apan naghimo akog delata nga mga duga sa blackberry."

86 Oh, inig-adto nako didto ug makita ang magagmayng mga baso sa mga duga nga iyang gibutang didto, akong—subra ang kabalaan niini tan-awon alang kanako aron kan-on. Kadtong minahal nga tigulang babaye, hapit na magkapitoan ang pangidaron karon. Matud ko, "Sister Hattie, dili ako

makaingon nga 'dili.'" Dili, nakita ni Jesus kadtong biyuda nga nagbutang ug tulo ka denario, ug gipasagdan ra kini Ni—Niya. Nakita mo? Ang Dios magaganti kaniya tungod niini. Oo...?...

Ug tungod niana, giayo sa Ginoo ang maong babaye, giayo ang tanan nga diha kaniya, gipadayag sa iyang pastor kung unsa kadtong iyang—diha sa iyang hunahuna, kung unsa untay iyang pagabuhaton, ang laing butang. Ug oh, silang tanan nanggula nga naninggit.

87 Ug unya midalagan si Billy ug miingon, "Daddy, nawala na kadtong tawo. Dili nako..."

Matud ko, "Kinsa ba kadtong anaa sa gawas diha sa sakyanan?"

"Oh," matud niya, "mga lalake nga gikan sa Oregon"; Matud niya, "anaay mga damgo, ug akong gisultihan siya nga dili ko siya hatagan ug sayop nga paglaum. Aniyay tulo ka gatus dinhi nga naghulat karon." Ug miingon... Ug akong giingnan siya nga isulat ang iyang damgo. Matud niya, "Anaa akoy tinapok dinhi nga ingon kataas ug ginadugang ko sila ug gidugang niini."

Matud ko, "Pasudla siya dinhi. Hatagi siyag lima ka gutlo."

Tan-awa, sa dihang misulod ang maong tawo... Lima ka gutlo. Siya miingon, "Ako si Reverend Walker (nagtoo ako mao kadto ang iyang ngalan,) gikan sa Oregon." Nagtoo ako nga siya sa ubang denominasyon. Wala ako masayud: Presbyterian, Episcopalian, o sama niana.

Matud niya, "Nakita ko na ikaw mga kawhaan na katuig ang milabay. Miadto ako sa Grant's Pass diin (dili Grant's Pass, apan nalimot na ko sa ngalan sa lugar.) didto," ug miingon, "Tibuok nasud... nahimong ulohan sa balita matag buntag," matud niya, "ang tanan nasayud bahin niini." Miingon siya, "Wala gani ako makaduol sa balay diin didto ka, apan nakita ko ikaw nga naglakaw usa niadto ka adlaw diha sa dalan. Naglakaw ako." Siya miingon, "upat o lima ka tawo ang nag-alirong kanimo ug gilamano ko ikaw, imong... Ako kang giingnan nga ako mao si Igsoong Walker, ug gisultihan mo ako kung kinsa ka, ug nagsultihanay ta, ug unya tulo o upat ka mga dagkung tawo nga kauban nimo ang mitulak kanimo." Siya miingon, "Dili ako tigdaot nimo, ug dili ako dapig nimo." Matud niya, "wala lang ako makasabot."

88 Matud niya, "Milabay lang kini sa pipila ka mga katuigan, ug wala madugay," miingon siya, "Akong... Usa ka tawo ang midapit kanako ug mamati sa mga tep mga tulo na katuig ang milabay." Ug miingon, "Ang tawo nga nagpatugtog sa mga tep, ug sa napatugtog na niya," siya miingon, "Akong nadungog siya nga misulti." Siya miingon, "Kining tawhana nagtoo nga ikaw u—usa ka profeta." Oh, matud niya, "Akong giingnan ang maong tawo, 'wala akoy alamag bahin nianang mga butanga: tingalig unya, sa tanan kung hingbaw-an.'"

Busa miingon, "Unya may lain pang tawo ang miadto sa among lungsod, nga naghimog meting, ug gikakita ko siya, ug matud niya, 'ako profeta sa Dios niining panahona.'"

Matud niya, "Pila ba kamong mga lalake ang anaa diha?" Mitubag nga, "a—among nadungog nga kanang usa ka tawo dinhi naminaw sa mga tep ni William Branham, nga taga silangan nga usa ka profeta sa maong adlaw, ug mga butang nga sama niana."

Matud niya, "Kining tawhana..." (Dili ko hinganlan ang iyang ngalan, tungod kay dili maayo kini dinhi. Nakita ba ninyo?) Ug matud niya, "Nakaila ako kang William Branham." Matud niya, "Apan ang niyang mga doctrina lunsayng mini." Matud niya, "Dili siya Pentecostal; dili siya motoo sa unang ilhanan." Ug miingon pa, "Lain pang butang," matud niya, "kinig mga labaw ug ubos nga mga profeta, walay butang nga ingon niana." Matud niya, "Ikaw usa ka profeta o dili usa ka profeta, ug mao lang kana."

89 Matud niya, "Hinunon, mister, dili—ako makiglalis nimo bahin niini; igo lang ako nag-ingon nga akong hingdunggan kining tawhana nga nagaingon nga kining tawhana si William Branham mao... Kining tawhana miangkong nga siya profeta." Miingon pa, "Ambot lang kung pila kadaghan ang anaa diha."

Matud niya, "Apan buot kong masayud ka niini. Ako mao ang profeta niining panahona."

Matud niya, "Ikaw? Ang Ginoo magapanalangin kanimo ug magauban kanimo."

Nagpadayon siya, nga wala magtagad bisan gamay niini. Ug miingon pa nga iyang gisugdan ang iyang mga kaigsoonan sa walay bugto nga tulo o upat ka mga tigum. Ug miadto siya sa Postal Ofis ug miingon, "A—ayawg usba ang akong sulat. Pasagdi lang kini dinhi." Miingon, "Mobalik ako tingalig upat o lima ka adlaw ang molabay."

"Sige," matud nila. Ilang gibutangan kinig pahibalo kini nga dili kini pagbalhinon. Milakaw siya, ug nakigkita sa iyang anak nga babaye.

Ug didto sa gawas dalan, mihunong si—siya sa simbahan, ug niadtong gabhiona dihay iyang tigum. Sa pagkasunod buntag matud niya nga nahinumdom siya, "Lakaw ug kuhaa ang General Delivery," ug sa didto na siya, dihay usa ka sulat nga gilukot pinaagi sa Post ofis ug gikuha sa iyang anak nga babaye.

Gipadala kadto sa iyang anak nga babaye sa General Delivery.

90 Iya kining gibuksan, ug nag-ingon kini nga usa ka lalake, si Mr. Hildebrandt, nga akong higala; ang nagpatugtog sa mga tep. Giingon, si "Mr. Hildebrandt anaay isulti gikan kang Roy Borders (Ug usa kana sa mga tigdumala, nasayud na kamo.) nga maghimo kag tigum, didto, su—sugod sa kawhaag-walo hangtud sa uno. Ug mibalik ug nakigkita alang kaniya."

Matud niya, "Karon, tan-aw ngari, kining mga tawhana naningkamot pagkuha kanako diha sa mga butang nga sama niana." Nakita mo? Iyang gikumot ang sulat didto sa basurahan ug milakaw (Nakita mo?), sama niana. Milakaw siya ug gipadayon ang meting niadtong gabhiona, ug sa pagkasunod buntag...

Ug iyang gipugngan ang iyang kasingkasing sa paghilak didto sa sulod sa lawak.

91 Siya miingon, "Mr. Branham, akong nasabot nga moatubang ako sa Dios. Matud niya, "wala ako masayud kung tulog ba ako o unsay mahitabo. Matud niya nagdamgo ra ako; akong ingnon nga tulog ako ug nagdamgo."

Miingon, "Nahinumdom ako sa akong anak nga lalake didto sa taboan nga iyang gitugsok ang iyang kamot sa sako." Ug miingon, "Ug sa nabuhat niya kini, usa kadto ka sako sa mga mansanas, ug nangabalhin na silang tanan." Miingon, "Ug sa miadto ako aron pamuniton sila, silang tanan lunsayng berde nga mga mansanas nga sa usa lang ka pagpaak makuha silang tanan." Matud niya, "Akong gipamunit sila, ug gipamutang sila pagbalik sa sako." Miingon, "Ang uban kanila nangligid ug nagaligid sa ubos." Miingon siya, "akong gisulayan pagpanguha sila ug sa ilalum—diha sa kasagbotan." Ug miingon, "Nangiligid sila ngadto sa sulod sa pader nga sirado, ug dihay usa ka dakung dalan didto. Milingi ako sa silangan." Ug siya miingon, "A—a—ang kadena nahigot diha sa usa ka dakung bato nga didto sa silangan. Mibalik ako didto, ug naghunahuna nga akong ipaubos ang maong kadena, ug unya mosaka ug kuhaon ang mga mansanas alang sa tawo." Miingon, "akong gisugdan pagpaubos sa kadena."

92 Miingon nga, "Usa ka tingog ang makapatay-og sa tibuok kalibutan." Miingon, "Ang kalibutan natay-og sa ilalum sa akong tiil. Ugmiingon, "Ug sa pag-undang pagtay-og, akong nadungog ang usa ka tingog." Ug miingon, "Igsoong Branham, imong tingog kadto." Miingon, "Akong naila, nga dihay butang gisulti kanako." Miingon, "Kini miingon, 'Mosakay pa ako ning dalana pag-usab.'"

Ug miingon, "Misugod ako pagtan-aw ngadto sa ibabaw sa bato sama niini, ug mitutok niini sa pagilabay sa mga panganud, ug didto sa ibabaw didtoy nagtindog sa ibabaw sa bato nga moabot gikan sa silangan ngadto sa kasadpan nga talinis ang dagway sama niana, sama sa usa ka peramid. Mipadulong sa silangan," ug miingon, "didto nagtindog ka sa ibabaw sa kabayo, nga wala ko pa makita sukad ang sama niini sa akong kinabuhi: usa ka dakung maputi nga kabayo, maputi nga balhibo ang nagbitay." Ug miingon, "Nagsul-ob kag sama sa Capitan sa Indian, uban sa mga butang nga gigamit sa Indian." Miingon, "Anaa kini kotamaya, ug mga pulceras diha sa mga bukton, ug giputos kini nga sama niana." Ug miingon, "Imong gipataas ang imong mga kamot nga sama niana. Ug miingon, "Kadtong maong kabayo, nga nagtindog didto sama sa usa ka sundalo nga kabayo, nga may spring nga sama niini, ug nagalakaw, ug ako nagtindog nga walay lihok. Ug miingon, "Imong gibira ang riyenda, ug mikabayo padulong sa kasadpan."

93 Miingon, "Mitan-aw ako sa ubos ug diha ang tanang mga siyentis." Sa pagkasunod buntag (Sabado kadto.)—sa pagkasunod buntag nagwali ako bahin sa siyentist, nahibalo kamo, ingon nga iya sa yawa. Ug matud niya, "Ang mga siyentist magbubo ug mga butang diha sa tubo ug sagolon sila." Miingon, "Imong gipahunong ang kabayo, imong gipataas ang imong mga kamot ug misugod pagsinggit: 'Moagi pa ako ning dalana ka usa.'" Miingon, "Ang tibuok kalibutan natay-og. Ang mga tawo mangatay-og," ug miingon, "nagtinotukay ang usag usa, sama niana, mitan-aw nimo, ug gipakibo ang mga abaga, ug mipadayon sa ilang siyentificanhong pamaagi." Ug miingon, "Misugod ka paglakaw padulong sa kasadpan."

Ug sa nahitabo na kini, miingon siya nga akong nakita kining tawhana nga nagtawag sa iyang kaugalingon nga usa ka profeta (abi ninyo.) Miingon siya, "Siya miabot siya nga nagsakay sa kabayo nga kabang puti ug itum." Ug miingon, "Mitungha siya sa likud niining daku ug gamhanan kabayo." Miingon, "Nagagikan kadto sa ibabaw sa kapanganuran, ug ang dalan dili mosubra nianang kalapara." Ug miingon, "Kanang kabayoa igo...?... uban sa hangin nga mihuyop sa mga balhibo ug uban pang butang di—diha sa imong panagway sa gawas," ug miingon, "unya ang balhibo sa kabayo ug ikog gihuyop: inila nga magtutudlo, usa ka dakung kabayo nga maputi ang naglakaw diha sa linya..." Ug miingon—ug miingon, "Kining tawo nga diha sa imong likud, gikan sa Canada." (Ug ang maong tawo nagpuyo sa Canada.) Ug miingon siya, "Mibalik ug miingon nga iyang gikuha ang iyang gamayng kabayo, ug misulay pagtumba sa imong dakung kabayo, iyang gipaliko: ug gipabangga ang iyang sampot sa..." Miingon siya, "Wala kini makatarug sa dakung kabayo; mipadayon siyag lakaw."

Miingon, "Ug, sa kalit," miingon, "miliso ka." Miingon, Ikatulo na kahigayon nga gisulti mo kini, apan sa ikaduhang higayon miingon ka, 'Mosakay ako.'" Ug miingon, "Dili ka magsulti sama sa imong gibuhay;

imong gisugo." Miingon, "Miliso ka ug gitawag ang tawo sa iyang ngalan ug miingon, 'Mohawa ka dinhi.' Nasayud ka nga walay tawo nga makaagi niining dalana dinhi, kung dili ang Dios maoy naggahin kaniya sa pagbuhat niini. Pahawa dinhi."

94 Ug miingon, "Ang tawo miliso; ug miingon nga kining tawhana nagsulat kanako." Ug miingon, "Diha sa sampot sa iyang kabayo (kadtong itum ug luntian ug nagkasagol)..." Miingon, "Diha sa ibabaw sa sampot sa iyang kabayo nahisulat ang ngalan, ang perma, nga tukma sa maong sulat. Ug misakay siya paingon sa amihanan."

Miingon, "Ug milugsong ka; kadtong dakung kabayo miliso, maingon sa kahalayo sa kasadpan sa mahimo mo." Miingon, "Mitindog ka, gipataas ang imong mga kamot nga sama niana." Ug unya misugod siya paghilak. Matud niya, "Igsoong Branham, kadtong kabayo nga nagtindog didto, may kalo sa gubat ug uban pa nga sama niana..." Ug miingon, "Kadtong kutamaya ug uban pa misidlak." Miingon siya, "Ipabilin ang imong mga kamot ipataas kadali. Ug miingon, "Milantaw ka sa ubos pag-usab, gikuha ang riyenda, ug miingon, 'moagi ako ning dalana pag-usab.'" Miingon, "ang tibukok kalibutan gitabyog-tabyog sama niana." Ug miingon, "Wala nay kinabuhi nga nahibilin pa kanako. Nahulog ako didto sa kilid sa bato, ug nahigmata ako."

Siya miingon, "Unsa bay kahulogan niini, sir?"

Matud ko, "Ambot."

95 Sa pagkasunod buntag si Junior Jackson, nga nagdamgo bahin sa peramid, abi ninyo, sa akong pag-adto sa kasadpan, nahinumdom pa ba kamo niana? Mitawag siya kanako usa ka bulan o duha sa wala pa kadto. Dihay iyang damgo nga nagsilaob; nga kinahanglan iyang isulti kanako. Apan giingnan ko, "Billy..."

Dihay mga kawhaan ka tawo ang nagtindog didto. "Siya miingon, "si Junior Jackson nga atua didto miingon nga iyang itug-an kanimo kadto damgo."

Matud ko, "Gipaadto siya mga lima pa kagutlo."

Iyang gidala ang iyang asawa, ug miingon siya aron pagsaksi. Miingon siya, "Nagdanggo ako, Igsoong Branham, ako ug ang akong asawa nagkabayo." Ug miingon, "Milingi ako sa silangan, ug akong nakita sa daw sama sa usa ka lignin, sama sa usa ka naglupad nga plateto."

96 Tan-awa, ang kalibutan wala masayud kung unsa kadto. Abi ninyo... Nasayud kamo nga kining tanan anaa... Kita nahibalo kung unsa kini. Nakita mo? Kita nahibalo nga mao kana ang magsususi nga mga Manolunda sa paghukom (Nakita ninyo?), ug sila... Ngano nga ang Pentagon, kalabot sa tanan kung nganong miabot kini diha sa kinaadman; kung nganong molakaw sama sa usa ka kilab ug mawala ra; mopahilayo gikan sa mga butang diin sila. Tan-awa, ug wala sila makasabot kung unsa kini. Nakita mo? Pasagdi sila nga mamalandong bisan kung unsay ilang gusto. Ilang tawgon sila nga mga plateto nga naglupad o bisan unsa man; wala sila mahibalo. Nakita mo?

97 Miingon nga, "akong nakita kini nga miabot, ug akong gipanid-an kini. Ug kung unsa kadto, usa kadto ka tawo nga nagsakay kabayo, ug miingon nagsingabot siya nga sama katulin sa kilat." Miingon, "akong nakita nga nagpadulong siya kanako, ug akong gipahunong ang akong sakyanan, ug milukso. Ug sa nahimo ko na," miingon, "ang awoto—ang kabayo nagtindog didto sa kalsada, usa ka daku maputi sundalo nga kabayo ang naglakaw nga mapasigarbohon."

Miingon, "Dihay usa ka tawo nga naglingkud didto." Matud niya, "Siya nagbistig urog sa kasadpan: dili usa ka bakero," kondili miingon, nga "daw sama sa usa ka capitan sa mga ringer o sama niana." (Tan-awa, ang tanan niyang capitan sa kagamhanan nga taga kasadpan. Ang mga Indian ibabaw sa mga Indian, mga ringer sa ibabaw sa...) Nakita mo? Ug miingon, "Gipawos sa maong tawo ang iyang kalo ug may—milingi sa pikas kilid." Ug miingon, "Sa pagta-aw niya sa pikas kilid," miingon, "Ikaw kadto, Igsoong Branham." Miingon, "Wala ka gayud magsulti sama sa imong ginabuhat. Matud mo, si 'Junior' (mitawag kaniya tulo ka higayon.)" Matud niya, "sultihan ko ikaw kung unsay angayng buhaton." Ug miingon, "Ug unya imong gibira ang riyenda sa maong kabayo; iyang gihimo ang hapit tulo ka mga igbabangan ug gidala sa kalangitan, ug nawala ka paingon sa kasadpan."

98 Matud niya, "Kadali lang. Mitan-aw ako sa palibot ug ania karon usa ka kabayo nga mas gamay pa kay sa usa nga pariha rag kaliwat, kondili mas gamay pa, ug mitindog." Miingon, "Milakaw ako sa palibot." Matud niya, "Kinahanglan unta nga iyang ipadala kini pagbalik kanako. Busa misulod ako." Si Junior nagkabayo usab; ug siya miingon, "Nahibalo ka ba kung nganong ang imong montura mohaum nimo, Igsoong Branham, ang mga tumbanan ug ang uban pa." Matud niya, "akong gihunahuna, 'Ah, haum kaayo kini kanako.' Busa akong gibira ang riyenda, padulong sa kalangitan." Miingon siya, "akong gibira ang riyenda ug gipahunong siya, gilikoan ko siya ug mibalik." Nakita mo? "Sa akong pagbalik," miingon siya, "Akong gipahunong ang kabayo, ug nanaug, ug nakigsulti sa akong asawa, ug ang kabayo nawala." Ug nangandam siya.

99 Ug unya sa pagkasunod nga adlaw, tulo ka adlaw ang milabay miabot si Leo Mercier, nga may tukma ug manasamang damgo, walay hingsayran bisan gamay bahin niini, bahin sa pagpaliwat ug usa ka daku ug maputi nga stalyon ngadto sa maitum nga kabayo nga baye, ug dili sila makahimo niini: nangalisang. Matud niya, "milakaw ako didto; ug miingon, 'Leo'" ug gisultihan siya kung unsay akong gibuhat. Dili ko kini isulti dinhi. Nakita mo? Akong gisultihan siya kung giunsa ko pagbuhat. Matud niya, "Wala mo ba makita nga dili ka angayng masayud niini. 'Wala ako masayud nga si Ed Daulton may umagad, ug ang umagad may iro nga may ngalan niini. Hisayran mo ra, Leo, nga ang imong damgo, apan inigmata mo, mahinumdum ka ra niini.'" Ug miingon, "wala ko gayud hidunggi ang maong sugo."

100 Takdo gayud niadtong taknaa misulod si Roy Roberson, ug miingon, "Igsoong Branham, nahinumdum ka ba kaniadto sa wala ka pa mobiya sa simbahan sa unang higayon? Kami... Nakita ko ikaw nga daw naglingkud, didto sa Palestina. Kitang tanang mga hunta ug uban pa, nanglingkud sama sa lamesa sa panihapon sa Ginoo, ug dayon misulti ka, ug gusto ni—nimong masiguro kung unsay imong gihisgotan." Matud niya, "Usa ka maputi nga panganud ang midagit kanimo sa halayo." Ug miingon, "Ug unya nawala ka, ug milakaw ako sa dalan nga nagsinggit ug naghilak."

Ug sa akong paghianhi dinhi ug kanang gamayng tigulang nga bukton mga hoyhoy sama niana...?... Iyang gibuhian ang karas ug misugod paghilak sa dihang nakita niya ako ug migawas siya didto. Wala ko siya makita, ug iyang gitug-an kanako ang damgo. Ug miingon siya... Ug nagkaras siya... ug miingon,

101 "Ug milakaw ka sa halayo, busa milakaw ako sa kadalanan nga naghidiin-diin aron pagpangita kanimo; wala ko ikaw makita bisan diin. Misinggit ako, 'Oh, Igsoong Branham, ayaw paglakaw.'" Miingon siya, "Ang usa ka maputi nga panganud ang mianha ug midagit kanimo ngadto sa halayo gikan kanamo paingon sa kasadpan." Sa wala pa ang payramid o ang tanan. Siya miingon, "Kini midagit nimo padulong sa kasadpan. Ug misinggit ako ug milakaw sa kadalanan.

Ug wala madugay milakaw ako ug milingkud sa kan-anan. Nahitabo nga milantaw ako sa tumoy sa lamesa." Miingon, "akong nakita nga ang kadaghanan kaninyo daw mga nieve ang kaputi." Miingon siya, "Nagtindog kamo didto ug miingon nga misulti kamo nga may kagahum. Walay pagpanaghap niini." Miingon, "Ang matag usa nakasabot gayud kung unsay imong gisulti."

Oh, igsoong ko nga lalake, ug babaye; karon, ang matag usa kaninyo nga may panimuot nasayud ako kung unsay gipasabot niadto. Nakita mo?

Matngoni lamang. Pagduol gayud kang Cristo. Pasidan-an ko kamo karon, ingon nga ministro sa Maayong Balita nga—nga kini... Ayaw pagbaton ug bisan unsang binuang. Ayaw paghadurawg bisan unsang butang. Pagpabilin kanunay diha hangtud nga kining anaa sa sulod sa kinasuloran mokupot sa Pulong, aron ikaw mohaum kang Cristo; tungod kay ra kana ang bugtong butang nga mahitabo sa... Tungod kay ania na kita niining labing malimbungong panahon nga wala ta sukad makapuyo niini. Kini molimbong sa mga pinili kong mahimo pa, tungod kay anaa man kanila ang dihog. Mahimo nila ang bisan unsa sama sa uban kanila.

102 Hinlo-i ang inyong mga kinabuhì; bayari ang inyong mga utang; ayaw pangutang kang bisan kinsa. Si Jesus nag-ingon, "Karon... Karon, wala ko ipasabot sa mga butang sama sa abangan sa balay ug uban pa. Kinahanglan nga buhaton mo kini. Kuhaa ang tanang mong mga butang gikan sa inyong mga kamot. Husaya ang tanang butang. Himoa ang pagpangandam. Pangandam. Hinumdumi nga sa Ngalan sa Ginoo, anaay butang nga hapit nang mahitabo.

Moadto ako sa kabungtoran niining semanaha, dili kay mangayam ug mga eskwìrel, hinuon gusto ko nga mangayam kanila; apan moadto ako didto alang ning maong katuyoan, nga nagaingon, "Oh, Dios, wala ako mahibalo kung hain ning dalana ang sundon, ug dili ko buot nga mapakyas kini. Tabangi ako."

Iampo ninyo ako. Makahimo ba kamo niini? Ako magaampo kaninyo. Naglaum ako nga pinaagi sa mga kalooy sa Dios nga makita ko ang matag usa kaninyo, ug magkita kita didto sa maayong yuta kay sa dinhi niini.

103 Ug unsa bay atong gianhi dinhi? Unsa bay atong gibuhat? Mianhi ba kita ug magdula? Mianhi ba kita dinhi nga nag-abot sa pagpahulay? Kini maoy... Si Cristo dili gayud moanhi hangtud nga kanang iglesia dili mahingpit. Nagpaabot Siya kanato. Ako nagatoo nga ania na kita sa katapusan.

Tan-awa ang California. Tan-awa ang mga kagubot. Tan-awa napulog-siyam ka tawo ang nangamatay, sa mga kadugo. Wala ko ba isulti kaninyo dili pa lang dugay, nga si Martin Luther nga Hari mangulo sa iyang katawhan ngadto sa pagpamatay? Pila ba kaninyo ang nahinumdum niana? Dili kanilang mga itum nga mga tawo; silang mga pangulo ang nagpainit kanila. Dili kini pagsagulsagol, pagbahinbahin, ug bisan kung unsay inyong itawag niini. Ang yawa kadto. Husto kana. Dili lamang sa mga puti ra, sa maitum; kondili silang tanan. Ang yawa kadto.

104 Ang pangisip ug pangatarungan sa mga tawo maoy nangadaot. Wala nay paglaum. Halayo ra kini sa paglaum. Ang tanan hilabihan kagubot. Ang pangisip sa tawo, dili sila makahukom.

Dili ako usa ka politico. Dili ako... Ni Democrat o Republican, silang tanan lunsayng mahugaw. Alang ra ako sa usa ka Gingharian ug mao kanang Gingharian ni Jesu-Cristo. Mao lamang kana. Apan unsaon ning kalibutana... Nakakita na ba kamog panon sa mga pahoy sama sa atong nangaangkon karon? Sama nianang pundok sa mga Texan nga atong naangkon. Tan-awa, matud nila, "Bisan kung unsay gikinahanglan sa tawo. Kong gusto silag Comunismo, hatagan namo silag Comunismo. Kong gusto silag pagbinayloay, among ihatag kanila ang pagsinagolanay. Kung gustog pagkabahinbahin, among ihatag... Bisan kung unsa." Hain na man ang kalalaken-an?

Oh, Dios, nahisama kana sa pulpit. Hain na man ang kalalakenhan? Mga kalalakenhan nga mobarug sa usa ka baruganan? Hain na man ang kababayenhan nga mobarug sa usa ka baruganan? Hain na man ang iglesia nga mobarug sa usa ka baruganan? Wala ako magbaton ug panahon nga mobili sama sa nikel alang sa usa ka mahuyang, talawan, ug tigpahiuyon nga espiritu. Kong babaye babaye, kinahanglan magpakababaye siya. Kong lalake lalake, kinahanglan magpakalalake siya.

105 Kong siya usa ka presidente... Hain na man ang atong John Quincy Adams? Hain na man ang atong Abraham Lincoln? Mga lalake nga may prinsipyo. Hain na man ang atong Patrick Henry? Nga miingon, "Hatagi ako ug kagawasan o hatagi akog kamatayon."

Hain na man ang tawo nga mobarug kung unsay husto? Hain na man ang tawo nga dili mahadlok bisan pa kung ang tibuok kalibutan batok kaniya, nga mosulti kung unsay husto, ug mobarug niini, ug magpakamatay niini? Hain na man ang atong Arnold von Winkelried niining kalibutana usab karon? Hain na man ang mga lalake nga maligdong? Hain na man ang mga lalake nga may espiritu? Mga mahuyang na sila pag-ayo ug mga amang, hangtud nga wala sila masayud kung unsay ilang gibarugan.

Dios, patindoga ako uban sa mga prisipyo sa usa ka tawo ingon nga usa ka ministro, sa Pulong ni Jesu-Cristo: Tungod kay ang mga langit ug ang yuta mahanaw, apan Kini dili gayud mapakyas. "Ibabaw niining Bato Akong tukoron ang Akong iglesia. Ang mga ganghaan sa kamatayon dili makabuntog niini." Manindog ta.

Blest be the tie that binds

Our hearts in Christian love;

The fellowship of kindred minds

Is like to that above.

Karon, magkinuptanay kamo sa mga kamot ang usag usa.

When we asunder part,

It gives us inward pain;

But we shall still be joined in heart,

And hope to meet again.

Till we meet, till we meet,

Till we meet at Jesus' feet;

Till we meet, till we meet,

God be with you till we meet again!

106 Atong iduko ang atong mga ulo karon samtang si Igsoong Neville magtapos sa pulong sa pag-ampo.

Balik karong gabii. Atong tinughaon ang usa ka maayong bulohaton karong gabii dinhi sa tabernaculo. Ang Dios magapanalangin kaninyo ug iampo ako; kay iampo ko kamo.

Ayawg hunahunaa nga ako usa ka fanatic, mga higala. Ayawg hunahunaa nga nagtinguha ako pagduso ug butang diha kaninyo. Gihigugma ko kamo. Ug anaa akoy baruganan; nga mao ang Biblia. Walay usa ka Pulong nga takatakon gikan Niini. Walay usa ka pulong nga ikadugang Niini. Akong gitooan Kini sa kahimtang sa pgkasulat Niini.

Atong iduko ang atong mga ulo karon. Ug ang atong buotan, maayong pastor magpapauli sa congregasyon. Ang Dios magapanalangin kanimo, Igsoong Neville.



www.messagehub.info

Mga Wali Ni
William Marrion Branham
"... sa mga adlaw sa tingog ..." Pin. 10:7